

Vhavenda ~~wx~~ Ndi vmathu vha ambaho Tshivenda kana
Invenda; vhunga Tshakna dzinwe na dzinwe dzi re mavuni, dzi
na afha dzo sekwako hone. Na vhone Vhavenda vha na afha
vho sikwaho hone. Eudele kwavho na kutshimbelele kwavho
mzano shangoni la Venda zwi a konda u talutshedza. A ri
divhi kana vho kosou tutulu-tutu naa? U konda hazwo ki nga
shambo la tshibode le si na lubuli ngoho. Euno heneffo
nga ri dzo pwashakanya, ri linge u la mwongo wa ngomu arali
ra u wana. Zwino heheffo ri sathu u rola mbwane na u
vhetshedza tomboni na pwashakanya, a ri humtule uri
vnathu vha kale vho vha sa divni u nwala mafhango
avho. Mafhango avho vho vha tshi tou hanelelana ~~u~~ nga
malirini a shango. Na hone o vha a tshi tou shanduka dzingano.
Mushumo u muhulu. Utha kale vho ri; Muri wa tsini ha
ndila a u kundwi buse. Zwino nga ngoho vho mbo di shelana
buse lenelo. Naho ho ralo buse linwe lo fhira na mya. Lo
wela hu sa dihwu. Euno heneffo hu vhonala uri zwinwe zwaho
zwo xela. Na hone zwinzhi zwo livhalwa.

Ndivhalo yo vha hone na khelo ya zwithu zwinzhi zwa
kalo. ~~Nangwe~~ zwo ralo, a ri litshi u kukuna shambo na u
~~pwemba~~ mwongo walo. Mafhango a hone a tendelelana na
~~mzero~~ u ri ho khaladzi ya mutnu ndi mulomo. Khanedzano na
tsolano zwi doyha hone mafhungoni haya.

Tsiko ya vhavenda i ya konda u i wana zwone-zwone. Ndi
~~dkxx~~ daka lihulu la sodzi li shavhisaho nga maanda. Sodzi
la hone li na swiswi li sa takuwiho. Euno funelo yashu
ndi u lingedza u fhenda-fhenda swiswini ilo na u lingedza
u kwana tshedzanyana ya mafhango ayo. Zwino, arali ri tshi
vhudzisa mbudziso ra ri: Nna vha bvafhi naa? ~~w~~ Vho
thomea ngafhi naa? Mbudziso dzi funaho na izo dzi nga ri
thusa u fhenda ndila ya hone.

pub. in No 8. much
changed

Shango lavho li tuwa Vhu-bva-duvha ha thavha dza ha Ramabulana (Zoutpansberg) u swikela vhu-kovhela ha dzo; thungo ya livhunya li thoma mulamboni wa Vhembe (Limpopo) u swikela ha Mulima na ha Magoro thungo ya Vhurwa kana i "Musixo." seli ha mulambo wa Tavha la Venda. Ndi afha hu ambwaho luambo lwa Tshivenda. Tshivenda e tsho tsho fhambana kwambele kwatsho. Huno hu na Tshivenda Tshiphane na Tshivenda Tshiilafuri. ~~ix~~^s Phambano ya hone i haafha: Tshiphane vhe: u pfa Tshiilafuri tshi ri: u twa. u wana, vhe u kwana. Huno swothe ndi zwithihil Phambano yazwo a i vhonalexi ngoho.

I Vhavenda

Vhavenda vhukuma, mazwifhi a ri, ndi vha ha Raphulu. 4 Ndi vhone vhane vha shango la Venda. Vho vha vho dzula. "Tshirululune." Kuanele kwavho vho vha vha tshi ri: Mutambwe faresa dzindau. Ndi mwano wa misi hu tshi lwiwa dzinndwa. Nndwa na mifhirifhiri swo dzi vha hone. Vha balangana na shango, vhatutshela mus nda wavho, ngauri vho vha vha sa pfane zwone-zwone.

Vhathu havha, hayane havho afha vha bva ho hone ndi ~~vhukalanga~~. Vha bva hu tahaho tshakha dzinwe dza vhathu. Huno hu pfala u ri vha nga vha taha thungo ya mulambo wa khongo (Congo River) mabilipilini a tshi sima tshawo. Huthu a tshi elekanya ho nga ho fhira madana mana kana matanu A.D. vho swika (fhano). Huno. Huno vho bva vhukalanga nga mushavho. Vha tshi da muno vho vha vhe na khosi yavho, vha tshi di-vhusa nga u funa. I la maladze.

Nndu dzavho dzo vha dzi tshi fhatwa nga thanda. Vho vha vha sa dzi hudzi. Misi ivo vho vha vha tshi ambara marevho a dzi phukha na a dzikhulomo; ngoho ho vha hu sa fukwi tshithu masiari na vhusiku arali i se eneyo marevho a dziphukha.

5

Huno arali i mitambo yo vha i hone. A hu na lushaka lu kundwaho mitambo yalavo fhano mavuni. Mitambo iyo ndi matangwa na vhusha. Nezwo iy vha i zwithu zwi funeyaho na u takalelwa nga vhathe vha hone. Masuhana kana Vhatannga vha dzi ~~ix~~ pfaho, who vha vha tshi lisa kholomo na dzinngu na dzi mbudzi. Vhasedzana i vha madi na khuni. Munwe mushumo wavho, i vha i u sinda mavhele. Vhathe vha hone who vha vha tshi sinda nga mituli ya fhasi. Huno hu tshi sindwa ho vha hu vtshi imbwa mafhuwe. Vhasedzana vha tshi phalisana ngazwo.

Midi ya hone yo vha yo fhatwa nga natombo aya mahulu-othe. Hu tshi shavniwa maswina. Mitsheto ya hone e sa kona dzei. Mishumo iyo yo vha i tshi shunwa nga vnanna . vha thondo. Midi ya hone yo vha i tani fhatwa dzithovhani na zwikharane zwi sa konadzeiho nga u shavha dzinndwa.

6

Hene~~ho~~ hore tshifhinga tshi sathu u ya kule-kule ha bvelela Vhangona vha tshi bva vhusika-vhathe. Vhangona avha na vhone who dzi tuwa nga Mivhangisano na u dinwa nga mahosi a havho. Who da vhe tshi thamungana tshi se na vhukono. Humo vhathe havho, who ri u swika, vha luvhela kha Raphulu marena wa Vhavenda. Vha tenda u vhuewa nga ene na vhathe vhawo. Dakalo lavho lo vha lehulusa ngauri who tuwa nga ~~mabavho~~ afha vha bvaho hone. Hone luambo lwavho yo vha i Luth'ovholo kana Lungona. Vhathe havho zwino who dalela thungo ya Thengwe.

Mathomoni a dzo tshakha idzi dzo vha dzi sa vilingane, lushaka lunwe na lunwe lwo vha lu tshi vhulunga milayo ya tsha halw⁸.

Vhangona vha tshi da who wana ho dzulwa thavhani ya Zwavhumbwa. ~~xem~~ Hene~~ho~~ ho fhatwa mudi uyu muhulu-wothe. Vhangona vha swika vhe dzithundu, vha humbelia u fhata hone nga u shavha dzimbi na maswina a shango. "di hone vha tshi vha fhatela nga nnda ha mudi nga thungo ya "hukovhela ha Zwavhumbwa. Fhedzi yo vha i se kule i tshi tou vha nnda

7

Khoro dza hone dzo to livhana.

Arali i thavha ya wavhumbewa i murahu ha thavha dza ha Ramabulana, Ndilane ya u ya "zhelele musi hu tshi diwa nga ndila ya Manaledzi.

"wavhumbwa ndi thavha ya tshi Mangadzo ngoho. "uthu a sa i divhiho u na pfanelo ya u yo vhona. Thovha ya hone yo itwa nga zwitavhana zwinzhisa two to ho ita danga. Muthu a ngari two fhateledzwa nga muthu. Two to rendelele zwa-vnudi-vhudi. "utsheto i "utsheto-de nandi-vho vha hashuni! Muthu a swika hone u to kanuke: a na u akhamala a tshi vhona (maimele) kuimene kwazo! U naka ha hone mutnu a nga ri, kani ndi vhasedzana vha ha Rabuvhimba vho tanganaho ngamukulu ludali

Huno tshi akhamedzoho ngomu ha thavha hev, ndi uri ho vha hu tshi waniwa madzina manzhisa, a vhaloho mivhundu na zwitavhana zwa Vendalothe. Madzina a hone khea: Lukula, Luonde, Tshitungulu, Tshiannga, Lwamondo, Tshisaulu, Tshihanane, na vho-sunguzwi, maliwa na dzinwe, hayane ha miroho minzhi, na Maanngane-a-nngwe, a wanwa hone thavhane heyo.

8

Mgauvalo Madzina haya, a ri sumbedza na u ri dzambulalela u ri vhanne vha shango leno, ndi havha vho irabo madzina ayo. Mudini wa hone, vho vha vho ya nga mahoro aneya o ambiwaho hafha.

Mufhiri-fhiri na phambano dza mahoro ayo, dza phuma mudi. Vhathu vha hasaka-na na shango lothe la Venda, ~~na~~ nga'fho ri re na madzina a hone na namusi shangoni leno. Phedzi musi mudi o tshe wo dzulwa tshidele Vhangona vha vha sa ~~dzeki~~ dzheni musanda. "hosu na yone i sai mudini wa mungona. Dzekano na "one yo vha i siho vhukatini havho na Vhangona. Ndi afha ho bvelelaho murero u riho : Vhangona vha bikwa na ive, ive la vibva. Mungona a sala. Thalutshedzo i ri: Munna wa Muvenda a dzea musadzi wa Mungona, u ya fa (dzama) musadzi a sala. Arali vha dzekana nga tshavho ho vha hu sa tani tshithu. (vha ha tshilabwana ndi vhone vhangona vhukuma.

-9

Kutshilele kwa vhatu avho, yo ~~u~~ vha. i kwa u lima mavhele nga zwanda. Mbeu dza hone i mufhoho na maliba matswuku-tswuku sa nama, a bvaho thungo dza vhukalanga na thumbe. Vho vha vha tshi lima nga malembe o fulwaho nga vhatu vhatwu. Zwinwiwa zwavho i halwa na mabundu a lu fhetu.

Nga tshifhinga tsha u tshinyala na pwashekana ha mudi, vhu thu vha mbo di balangana na shango vha si tsha pfana. Euno balangano heyo yo engedzedzwa nga u pfala ha mahevhe-hevhe a lusiwe lushaka lu daho lu tshi bva Vhukalanga. Euno henefho vho mbo di-fhiritana mihumbulo yavho.

R Ri sathu u fhedza ri so ngo hangwa u ri vho vha vhe na Midzimu ya tshi hahavho. Vho vha vhe na dzithevhula dza mahalwa a mufhoho, vha tshi ~~u~~ tevhulela Midzimu ya vho-Makhulu-kuku wavho.

Thevhula yo vha i tshi itwa khathihi nga nwaha. Tshifhinga tshayo i musi vho fhedza u kana mavhele na u tshea mufhoho. Ho vha hu tshi rambiwa lushaka lothe nga afha he lwa guma.

10

Hu vha hu tshi rambiwa vhatu vha lushaka vhukuma, i si vhatu fhedzi. Thoho nwe na nwe lushakani i vha i thsi ~~rumala~~ mbeu dzothe afha halwa ho itelwaho hone. Halwa hovho ~~vun~~ vha i ha levhuha midzimu yo vha n aho mavhele na u vha fhatutahedza. Arali i ndila ya u phasela vhalwadze, i vha yo fulufhelwa nga maanda. Na zwino i tshe hone shangoni.

Vhatu havha, ngauri vho vha vho no vilingana na u hasakana na shango, namuse vho mmidzwa nga lushaka lunwe lu no p'i lwa ha Ramabulana. Lwonolu lwe vha pfa Manininini na mahevhe-hevhe alwo. Mdi lwone lu pfalaho namusi u fhirisa vhane vha shango. Mutsindo walwo u pfalesa kule u nga wa ndou.

11

Arali i kumidzelwe kwa lushaka holu, a ku Aknamadzi na khathini. Nahone a si mafhungo maswa, ngauri na kha tshakha dzinwe hu wanala ho ralo. Fhedzi kha rine namusi nthanwe zwi nga konda u zwi pfisia hezwi ri hanelelwaho zwone. Nabo ho ralo, vha mulovna vho amba vha ri: "a sa li pfa u vhudzwani, u do li pfa vhulaloni. Naa murero uyo a wo ngo khwatha naa?"

Arali ri tshi edanisa zwi ambwaho nga murero' uyo, ri do wana u tshi thadulana na hoyu, u ri ho: "U divha*makhulu ndi u vnuudzwa."

II Ramabulana

Vhathu vha hashu, Ramabulana ndi nnyi? U bva ngofhi? Nahone ndi lushaka-de? Aiwa, u ri dzo fhenda-fhenda kumelele kwave kha he lino shango. Rolane tombo la ngwedi ri pwashe ngalo shambo lashu. Phedzi nahone ri vhone ri sa do fhala dza mwongo o washu, wa hasekana, ri si tsha do la zwidithaho.

A hu na tshi diphesaho u nga mwongo Ngangcho!

Vhathu harha, vhunga dzina la Ramabulana lo no bwelela mafhungone o fhiraho, vha bva Vhukalanga vha tshi da munu shangoni lino. Vhukalanga ndi hone tshisimani tsha tshakha dzothe-dzothe dza vhathu vhatwu. Tshakha dza vhathu vhathe, u tuwa ha Mushweshwe na Imanwadu na nga thungo ya vhu-bvaduvna, vha amba uri vha bva Vhukalanga.

12

Arali vhathu vha tshi sedzesu na u fhimedza, vha sathu u dzhiwa kha dza ha Ramabulana, hu wanala uri tsikoni ya ya vhathu ndi hone Vhukalanga. Vhathu vha tshi phumea na u balangana, u tuwa Vhukalanga who bva nga Mihasho miraru. Who tuwa nga u fhombana nga ndila tharu ngedzi: Vhanwe who rola ya vhubvaduvha, vhanwe ya vhukati ya u ya musixo kana vhurwa. Vha u fheleledza vha tutshela vhubvaduvha. Ndi mafhungo vhubvaduvha, ndi o khwathaho. A si one o nama khometshedza i afhula khali Netshedzano ya ngambo dza vhathu i ri bulela zwenezwo.

Shango la havha vha ha Ramabulana ndi la Vhukalanga, afha ho no pfi ba "Mambo." Ndi afha who vhaho who fhata hone. Ha Mambo ndi pahnda ha thavha ya Ibelengwa hayane ha Vhalemba. Who ri u tuwa hone, nguafha mazwifhi a ambaho ngaho, vha da thuvhani ya "Vhuhwa" thungo ya vhubvaduvha ha thavha ya Ibelengwa. Thavha dza hone, afha vha tahaho hone, dzo dzula u nga tshipane tsha kholomo na dzo pana. Mambo ne mposi dzi phanda thungo ya Livhuya (North) ,

13

Mbelengwa na vhuhwa dzi nga ngeno musexo (south). Henefho Vhuhwa vho lwa nndwa khulu ya u vhaisa nga maanda.

Kha kuumbele na kuloshelwe ri wana maipfi a sumbedzaho ndila ya afha vha tahaho hone. Vhat tshi kumela khosi vha ri: Ngwneyama, (Tshugulu), Mulungu (Mudzimu), Mambo-wa-Galanga (Khosi ya Vhukulanga), Ndau-ya-Nduna. Thovhela-Muholi-wa-shango. Kukumele uku ku khwathisa mafhunso hava. A vho ngo zwifha vha male vha tshi re: a lu khwathi fhedzi lunundu.....

Tsho vha ~~kw~~ tusaho hone ndi phambano yo vhaho hone vhukati havho. Rothe rea divha zwauri mufhirifhiri a u na haya, a u farisi tshithu. Zwipiringanyo na zwikhukhuliso zwe dzi vha hone vhukatini ha lushaka holwo.

14 Ntimdime na Mulozwe Khotsi-a Thoho-ya-Ndou i nga vhovha i vhana vha Munna. Khotsi avho i Mambo. Fhedzi naho ri khotse-avho ndi Mambo, a hu ~~dz~~ divheyi zwavhudi-vhudo, vhanwe vha ri khamusi ndi ene.

Vele Lambeu. Hone vhanwe vha ri ndi dzina la khotsia Thoho-ya-Ndou musi a tshi da muno shangone la Venda, anthe vhanwe vhe ndi dzina la khaladzi ya Ramabulana.

Buno izwo a zwina Mushumo ngauri hu nga si konadzee u ~~kw~~ wana ndila ya ngoho-ngoho, vhunga ro no amba uri vhovha vha sa kone u nwala mafhunso avho. Zwi do ri thusa-ho ndi u divha kumelele kwavho fhano.

Ntindime na Mulozwi vho lwa nndwa khulu-yothe u dzamani ha mune wavho. Mulozwi a fhennywa, a tuwa a tshi sh-vha, tsni fhufhura dzindevhe a tshi da muno.

"Nndwa yavho yo thomea ~~kw~~ nga ndila heyi: "Ho ri musi vha tshi vhea khosi, nga afha mahandana ambaho nasho, murathu a ri a nsa si vhudzule. Ngavhe ni nee nne vhuhosi. Ndi hone vha tshi dzhea mbudzi, vhadinda vhatanga dzawe, a i ntsha mutshila a i litsha ya la hatsi. Ndi hone a tshi vhulaha nga ~~kw~~ thonga ya fa. Ndi kwone ku shandukele kwave,

15 vha tshi ri o penga. Ndi afha namusi ho pfiho ndi vhaila **Mutshila wa mbudzi.)**"

Ho vhonala uri i nga ndi ene o dzulaho thavhani ya "Vhuhwa." Ntindime ene o sala a tshi vhusa ha Mambo. Thavha dza hone dzi thsi pfi "Thavha-dza-ha-Mambo. Huno Ntindime ivha i munna mulapfu, mutswu wa lidzidziriba. Kuvhusele kwave ku dihwa "vhukalanga. Nadele a sala o dzula tshidele.

Namusi Mulozwi a tuwa, a da Vhuhwa a dzula hone, o lwa no Vhalemba. Nndwa yawe ya u thoma na Vhalemba o fhennywa a mbo di-luvha. Nga murahu ha izwo, a kona u fhenya Vhalemba. O vha fhenya na u vha kundela **vhukuma-kuma** nga u a vha dzetshela nwana wavho wa musidzana, we khosi ya vha i iishi mu funesa. Mafhundo haya a kufhe nyelwe kwa Vhalemba ri do a kwama nga vhudalo kha lushaka lwa Vhalemba. U tuwa heneffo, vho no farakana, vhaiovha vha shuvha vhothe vha tshi da muno Venda. Mushavho wavho i vha i wa u shavha Ntindime.

16 Mulozwi khotsia Thoho-ya-Ndou a tshi da Munro o vha o no khalaha, a si tsha pfalisa, hu tshi pfala nwana wawe **Thoho-yaNdou**. U swikani havho vha fhata Nzhelele nga mudi **nyu Mukulu-hulusa**. Dzina lawo u tshi pfi "Dzata." Na zwino shumbi lawo li tshe hone murahu ha mudi wa Nzhelele **musanda** Kufhatelwe kwavo ku tsha di kanukisa ngoho.

Muthu Muthu a swika hone u tsha di wana Mitsheto yaho? Kufhatelwe kwaho ku nga mashubi a Dzimbabwe. Matombo a hone a hu ~~six~~ dihwu uri a bvafhi. Vhanwe vha ri a bva Vhukalanga. Huno ndebe ndivho yao i ya konda u i wana. Mudi u vha wo tou Nziri-nziri! I si u neka howo ngangoho!

Huno heneffo ndi afha ho bvaho murero hoyu: Duvha li fhisa Neane vhukalanga li otsha nama. Hu vhonala heneffo u ri vho vha vha tshi humbula zwa Vhukalanga. U fhisa ha shango la Nzhelele hovha hu tshi vha humbudza nsa maanda zwa hayane havho . Biso la hone a li konadzei.

Nzhelele ndi shango la vhudi nangwe le nu biso li

ngo fhambanesa na thavha dza Twa-vhumbwa. Fhedzi dzone dzo to u ita lurango nga thungo ya Galanga na nga ngeno thungo ya Vhurwa. Arali ri hone ri lavhelesela Twavhumbwa vhukovhela Mibambo yavho mihulwane mivhili, ndi Nzhelele na mutshedzi. Huno arali i mudi ula ro ambaho ngawo' wa "Dzata" u seli ha Nzhelele thungo ya Livhunya.

Zwiakhamedzo na zwikanukiso zwa shango la Nzhelele ndi madi a Tshipise, a fhisaho u nga medi a bva ho khalini i vhilaho. Madi a hone a bva fhasi ha thavha. Zwi akhamadzaho u fhirisa ndi uri a swiki mulamboni a tsha di fhisana hone a swika a si gati. Zwipise zwa hone zwivhili; tshinwe tshi nga ngeno Nzhelele musanda tshinwe, tsho^f no itwaho na u fhateledza nga makhuwa, tshi nga nnda ha dzithavha thungo ya Musina. Fundudzi ndi tivha li re vhubvaduvha ha shango la Nzhelele. ~~X~~ Vhathu vha tamka kha zwipise hezwi musi mariha a tshiswika ngauri tshilimo a fhisesa. Vhuthu a tamka ngao arali a tshi lwa nga tshifhinga tshinwe u unza u fholu. Thalutshedzo yo ri Sumba kudzelele kwa shango la Nzhelele tsikhoni ya vhuhosi ha Venda.

~~Mulozwi~~ o vha a tshi vhussa nga tshanda tsha nwana wawe Thoho-ya-Ndou. Thoho-ya-Ndou o vha a tshi runwa hothe-hothe nga khosi khotse-awe. Zwino vhathu na vhone vha tshi mu funa ngauri who bva Vhukalanga who fulufhela ene. U vha a si na madebe, na u ~~kix~~ kola a sa koli. A tshi humbula khotsi-awe, u nga ndi Mudzimu wawe ngauvha kole zwi vha zwe ralo.

Thoho-ya-Ndou nga tshiimo tshawe, ~~xxx~~ o vha i munna mulapfu, mutswu wa maanda. O vha a sa ofhi tshithu, ~~nsenb~~ ngaugohc i munna wa vhanna. Vhatannga who vhoho vha tshi mu tovhela who vha vha tshi na ene. Nahone who vha vha tshi phalisana nga u vhulaha zwivhanda na vhuhali ha nndwani.

19

Thoho-ya-Ndou musi mudi wo fhatwa, a thoma nndwa na vha ha Raphulu. Misi iyo vha ha Raphulu ndi musi vho no bvela nga ngeno nnda ha dzithavha u phumehani havho ngaaafha ro no a faho ngaho! Mudi wavho vha vho fhatwa Tshirululune nthha ha dorobo ya Tshitandane (Louis Trichardt). Thethu afho ndi afha ho no pri ha Ramabasha namusi. Vhuhali na maanda awe zwe vha zwe no tou vha tanganya dzithoho. Vha ~~tshi~~ tshi dzula nga u ringedela nga u shavha ene. Dzina i li lawe li bva vhuhali hawe. Matsindo wawe u tshi pfala a tshee kule. Ntha ha dzina la Thoho-ya-Ndou u hu na murero u ri ho: "Musimana wa nagovhani o rwa ndou nga phuma, ya fa i si na dofha."

Mmbi ya Thoho-ya-Ndou yo vha i tshi tshimbila na ku gomana ku ne vha lidza musi vha tshi lwa. Kugomana hoku vho vha vha tshi bva nakwo vhukalanga, ku kwa u shavhisa vhathu. Huno kugomana kwaho kwo thubwa vhukalanga.

20

Huno heneffho ndi hone mmbi yawe i tshi tuwa Nzhelele ya da Dzanani u tovhela vhane vha shango vha ha Raphulu.

Aiwa zwenezwo nndwa ya mbo tangana masiari duvha li tshi fhisa u tou nga li sa la muthu. Ho ri vha kha di yo tongana, vha ha Thoho-ya-Ndou vho mbo thoma u lidza kugomana na na u tavha mukosi. Vha ha Raphulu vha tshi pfa ku tshi ~~lila~~ vha mbo noka nga u tshenuwa na u pfa mubvumo wakwo. Kulilele ngo khu: Zunndu-nndu-tunndu-nndu. Kwa mbo, duu! Kwa dovholahola kwa vhuya kwe kararu. Lwa vhuraru ~~dzak~~ dzhantsha la mbo tangana vha ~~tshi~~ tshe vhe vhothe. Tsho vha tshusesaho u fhirisa ndi uri a vho ngo ku vhona. Ndi hone vha tshi vhulalwa na u fhennywa nga ndila iyo! Shango li tshi vha la Nzhelele. Bulayo iyo yo vha khulusa, vhathu vha thubwa nga vhunzhi. Ndi hone vho salaho bulavoni iyo vha tshi hasakena na shango. Thoho-ya-Ndou a vhusa nga maanda a knotsi-awe. Vifhululu ya lela Nzhelele Mitangaumane. Shango la lala.

21

Vhathu vha kele ngauri vho vha thanya vha mbo simula

murero wa ~~xxxx~~ uri: Tshiselo tshi lukwa Nzhelele Venda tsha da nga u lela. Vha tshi amba izwo vhovha who vhonani. I vha i si muratho wa u rathela shangoni lino nua? **Ngelekanyo yavho i vha yo lapfesa ngoho!**

Arali i ~~imak~~ luambo lwavho vha kha di tuwa vhukalanga i vha i tshikalanga. Who vha vha sa ambi lunwe luambo. Arali i matubwa ho anza u vhulawa a vhanna na vhakalaha na vhakegulu. Vhasa dzi who khwathaho na vhasidzana na vhana vhatuku who litshwa. I vha i phuli dza musanda naho vhanwe who vha vha tshi phakhelwa ~~m~~gota u shango.

Huno heneffho ho ya vhonala uri vhathu havha vha vhakalanga vha thona u lata luambo lwa tshikalanga ~~tsha~~ havho nga u vha ~~dixma~~ dzeana ~~m~~ vhasadzi vha ~~Vhavenda~~. Ndavha kana mukhwaj uyo namusi u tshe hone vhukati hashu.

22

Tsumbidzo ngeyi : A dzekanaho ~~m~~ na musuthu e makhuwani u wana a tshi amba tshisuthu mutani wawe. Fhedzi ngeno hayane i muvenda a tshi amba Tshivenda vhukuma. Ndi tshimelo tsha vhathu vhothe-vhothe mavuni haya. Ndi kwone kuxelele kwa lukalanga hu tshi do sala Tshivenda. Ndi afha ho no pfi hu na Tshiila-furi. Tsho ~~m~~ bva heneffho. Namusi ri ~~vha-Venda rothe~~. Nwe ndila ndi uri vhakalanga havha vha ~~do~~ Thoho-ya-Ndou who vha vha tshi shavha uri khamusi vha ~~do~~ tovhelelwa nga vha havho, avho who bvaho vha tshi shavha vhone.

Nga murahu ha ~~mmbi~~ iyo mukalaha a dzama. O dzamela thavhani ya Tsheendeulu tsha mbudzi na kholomo. Kufele kwave kwo akhamadza Vhathu ngauri o to tuwa ma mbwa, a swika thavhani iyo, a dzhena bokoni, tembo la ~~m~~ mbo ~~xm~~ vala munangoni. Mbwa dza sala nnda. Vhathu vha vhone nga dzi-mbwa dzawe.

23

Thoho-ya-Ndou a sala a tshi vhusa, i one khosi. Vhathu vha shango who vha vha tshi tetemela sa muthu o farwaho nga phepho, vha tshi pfa dzima lawe, na u tetshelesa

kushumele kwawe. Shango la vho tou nga mukumba wo sukwa ho wa vibva nga maanda wa tou Mbuthya-mbuthya. U ~~xx~~ ~~xx~~ bvani henefho ho ngo tsha dovha a lwa na vhanwe habe. Vhathu vhothe vha shango la dzithavha vha simula u mu luvha. Tsumo dza bva hothe-hothe dzi tshi da musanda. Niwa shango la mbo ita la muladze, ho tou pfi nzhaa!

Muvhuso wa Thoho-va-Ndou a wo ngo tou divhaleya-leni. O tou vhusi-vhusi, a mbo di ndzwandzwala-ndzwa-ndzwa. Shango lone lo di-thwee!

Thoho-~~yu~~-Ndou o tuwa vhusiku vhathu vho edela. Ndila dzawe a dzi konadzei. Nuthu a nga tou ri kani ndi Raluvhimba kututshele kwawe. Munzo mazwifhi manwe a ri: Thoho-va-Ndou o humela murahu vhukalanga. The dai zwipfalabo ndi uri a nga se knce u humela muraho afha c bvaho a tshi shavha. Manzhi ao a ri: o tuwa vhusiku a tshimbila nga la Vuvha, a kanda dasi ha meshau thavhani ya ~~Xhaxa~~ Vhafamadi a wetshela seli ha Tavha. Munzo fhedzi ho ngo tuwa e nthihi o tuwa na vhanwe vhathu vhawe. Vho tuwa i tshithamugana tsho divhaleyah. Vhatovheli vha gwala lawe vho wana lo fhelela ha magoro. Kutavhanani ku re kwathe kwo tumbaho ku ~~kwathe~~. Kutavhana kwaho kwo tou tenya mudavhini. Vho vhuya vha tshi ri afha gwala lavho lo fhelelaho hone vho wana ho ~~ima~~ tshiulu tshihulutshothe tsho thivha gwala tsho tou nziri.

Vho lingedza u toda gwala lawe u ya phanda vha tendeleka na shango la hone lothe fhedzi vha si kwani tshithu. Kudzamele kwawe ku toda u fana na kudzamele kwa muprofita Musne. O dzama nga u ralo. Nuthu a nga tou ri kani o di-funga nthani ha lufu lwa khotsi-awe. Thoho-~~ya~~ndou na vhathu o tuwaho navho a hu dihwi afha vho tutshelaho hone u swikela na numusi.

Vhana vha Thoho-~~yu~~-Ndou vho salaho misi a tshi shavha ndi Ramaoulana na murathu wawe Ramavhoya. Vhana avha vho ~~sixx~~ sala vhusiku misi Thoho-~~ya~~ndou a tshi tuwa, nahone avho

25 ngo mu vhona. Huno arali i tshithu tsho dimho khotsi-vho na u mu nengwisa a vha tshi divhi, naho i m.gota na vhathu vha shango a vho ngo tshi divha u swikela zwino. Tshi-mangadze tsho vha tshi tshihulu. Vhathu vhothe vho sala vho akhamala.

Ramabulana ndi hone ~~st~~ a tshi sala i ene khosi ngauri i vha i ene nwana muhulwane wa Thohoya-Ndou. Fhedzi khotsi-munene wavho i vha i Ravhura. A thoma u vhusa a sa tshuwi tshithu. Ngoma-Mudzula-o-vhambewa i tshi lilela-vhude-dulu.

Thoho-ya-Ndou o ri u fhenya vha ha Raphulu, a mbo ntsha muraga wa ~~km~~ kholomo a u disa Dzanani. A fhatela ~~kh~~olomo dzawe. Ramabulana ndi ene o runwaho u da hone n'a vhadinda vhawé na murole wawe. Vho vha vha tshi linda shango nangwe vho vha vhe muragani. Vha ha Raphulu vha masalela vha mbo di vha luvha.

26 Thoho-ya-Ndou o ri u dzama vha mbo di pfulutahelu ~~ix~~ Dzanani thavhani ya Sunguzwi. Tsho vha tusaho Nzhelele ndi ndala ngauri mvula hone a i nesi nga tshinwe tshizhinga. Na hone Ramabulana o vha o no dowela shango la ~~Tshirululune~~. Ndi kwone kudele kwa Ramabulana na vhathu ~~vhawé~~.

Ramabulana u vha i munna Mulapfu wa limpho wa li dzidziriba, zwifhangu zwave i zwi denya. Thoha dzone i mapango m to i dzinzheledzi sa neledzi. Munna hoyo o vha o mela nndebvu na nga hanwuni. Marundani swe i muhaha fhedzi. Tsho vhaho tsho ~~st~~ sala ndi khofheni fhedzi. O vha a sa lavhelesei nga u ofhisa.

Muvhuso wawe wa pfala kule-kule vhunga khotsi-awe o vha o tshusa mashango manzhi,. Muvhuso wawe wo vha u tshi swika mashangoni haya Vhulovhedzi (afha muchazhi o y. ho nga u fhetelwa), vho-segwadi, vho-Langa u swikela hananwa.

27

Vho mulezhi i vha i vhukati hawo. Ndi afha tshi-rendo hetshi tahi do ri neaho ndivho na pfisiso ya mofhongo haya ishi ri: Matangwa mutshinya shango, phunguhe y. lili Mulezhi la ha madala lia fhalala. Ndi tshirendo tsha musi nu tshi tshinwa matangwa. Zwino tsunwa dza musanda dzi tshi rumelwa nea hothe-hothe. Ho dzulwa tshidele. Nidi nuhulu ya mitsheto yo fhatwa, shango i la maladze ho tou thwee!.

Huno arali i Ramavhoya murathu wawe nwana wa mme-awe, o vha o dzula muraleni; ho fhatwa mudi uyu muhulu wothe. Masohana aho ena mutavha ngomu mudini. ~~M~~ Matangwa a tshi vundana g ngomu. (mudini). Zwillombe zwi tshi u tshina na u phembela; muthu a ri: ni ri, musanda ndi ngafhi? Vha ri: Ni ri, ha "Ramavhoya-Muraleni."

Ndi hone mme-awe nyamulanalo a thsi ri kha Ramavhoya a vhu fhiwe, a si vhuswa, u phweha. Nyogho yau ndi khulusa, i nga ya musadzi. Maipfi aya vhunga mme-awe o vha a tshi mu funesa, a mbo dzhena mbiluni a fhatela hone. Bilu yawe ya mbo di-belufhala.

28

Mme-awe a tshi vhona u murathu ha na thavhanyedza ya u thoma na u shandukela mukomana, a mbo dovha aralo e na mukomana. Ngauralo mme-avho a mbo di shanduka khuthe. A mbo tshinya u pfana havho. Vengo la mbo di thomea la u vhenguna vhukati havho.

Mufhiri-fhiri muhulu wa mbo di simiwa. Muvhango wa vha muhulu, Ndi hone vha tshi lwa nndwa ya mapfumo na miseve na dzimbado. Nndwa ya lwiwa zwi tshi vhavha, vhanna vho sema mano. Ndi hone mukomana a tshi fhennywa a pandamedzwa nga murathu ramavhoya thavhani, a tuwa a tshi fhufhura dzindevhe. Ramavhoya a dzhena vhuho i a vhusa; mifhululu ya lili Muraleni. Mme-awe a pembelu, a gemaroma unga kudziee a tshi ri: a u pfi-he Ramavhova nwananga! Ndi hone vha tshi vo dzhena thavhani susanda. Ngoma ya lili i tshi thadulwa nea mufhululu.

Tshukwi! vhu-hasnu! Ma Mofhongo u Mme-awe a si u

a tshi takudcwa ngani-na!

K44/1

29

Ramabulana o pandamedzwa nga murathu o dzula mafhitshi (Bandolierkop). Thavhana yaho na numuci i tsha di ofi thavhana ya ha Ramabulana. Heneffo na hone huna tombo li re na midi a sa anzi u phwa. Dzina la afho fhetu ho ofi, "Tomboni-na-ha-Ramabulana!" A si vanchi vha li ivhano, li ntha na mulambo wa muhohodi tsina ha mafhitshi.

Khosi Ramabulana em e heneffo, a ramba ~~xx~~ magotu na vho-ne-midi vha se de. Tsho vha kundisoho u ya ndi uri vo vhowha vha sa divhi ku lwele kwa nndwa ivo yo pandelisaho Ramabulana. Ndi hone a tshi fhirela Rida na vhathe vhanwe vho mu Nambatelaho, vho mu funaho vho mu fulufhelaho zwihiulu. A di dzulela hone a fholisa thoho, Nunna-wa-nduna. A lavheleo a cwi itwaho thavhani naho a tshi fhufhulelwa sa mukhana u tshi fhufhuma khalini.

Tsho neaho Ramabulana Masanda a u vha khosi habe, ndi u Ramavhoya a vhulaya Maguvhu a ha Ramukhuba misi vho yo zwim dzindou nnda ha dzithavha thungo ya Tshihanane.

30

Muthu o vhulawaho nga vha ha Ramavhoya ndi Mmamugudubi. Vho tou mu lisa tshiremba. Vhadogwa vha tshi pfeledza mafhungo ayo, vha suma ha Ramabulana e ngei Rida; ene a vha aravha a ri: Ndi ni vhudza na hana ndi tshi ri nthuseni.

Huno heheffo Ramabulana a vhidza mabastere a ha Mmehane (Buys) o vhaho o da nga u tandula shango, na vha dogwa a vha ruma u yo vhidza makhuwa thungo ya "Potchefstroom" u ri vha de u mu thusa. Vha tuwa vha ya hone. Musi vha tshi vhuva, mahosi a ha mugwabana na Moseta vha vha hanelu u fhira shangoni lavho. Ramabulana a tshi pfa avo, a dovhu a ruma vhadenda vhanwe a ri kha khosi dzila: Litshani vha de ngeno ndi thama dzanga. Mahosi a vha litsha. Nbudziso i nga di vha hone yu uri na Ramabulana u vha o no divhuna nvaho lini? Khefha a tshi ri ndi thama dzawe? Ngangoho, zworalo! Phedzi vhutam hawe ho bva kha mabastere, ene "Janex ~~xxxxx~~ Buys."

31

Makhuwa ayo o vha i H. Potgieter na vhanwe. Vhavenda

vha tshi ri ndi vha ha "Luvhisi." Vho da vhe na fumi la goloyi na goloyi mbili na one mabeisi manwe.

Makhwa a ri u swika, Ramabulana a ri khavho. Shango ndi langa u swika "Kapa" thavhani i pfi ho, "Thovhela Mountain" phanda ha "De Aar Junction.² A ri hu vhone na pz mofarela murathu wanga Ramavhoya na mu disa kha nne, ndi do ni nea lone u swika Vhukulanga. Makhuwa vha tenda. Ndi hone vha tshi tuwa vhothe Rida u da Dzanani.

Arali i makhuwa vhowha vha si vhothe, hu vha huna mahoro maz manzhisa, u ha sigwadi na Vhadogwa na minwe mirafhu. Makhuwa o wana vho rambwa nga Ramabulana. Mudzi wa nndwa ya hone i vha i ya Vhadogwa. Mmbi yavho you⁷ swika ya ima ha Nthulane Buduluni seli, ha mulambo wa litshevhu nga ngeno ha musexo.

32 Makhuwa o ri u swika a vhidza Ramavhova, a mu leledza, a ri ida, ro da u fhelisa nndwa. Ndi hone Ramavhoya a tshi ya. Ramabulana nga tshifhinga itsho vho vha vho Mudzumba. Ramavhoya a farwa, Mukomana a huwelelwa a ri vukuluku. Makhuwa a ri mukomana na murathu vha ite tsimbe, vha binyane. Murathu a mbo di wisa mukomana, nji hone vha tshi mu fara.

⁸*Mukomana a ri mu diseni ndi mu lise tshivhindi nga ludzi lwa mudali.⁹ Phedzi o ri a tshi fa a fara mavu a ri kha Mukomana, vhuhosi u ngu si vhu dzule, hu do bvelela ~~vhuzand~~ vhusundzi vhutswuku, vhu ~~you~~ munaho. Vhathu vha akhamah vha tshi pfa kuambele hokwo. Ndi kwone kufele kwa Ramavhoya murathu wa Ramabulana-Mpofu. Nndwa ya phela a vhuyeleta vhuhosi u dzhena thavhane habe. Ngoma ya lila shango la lala. Mukosawa na mufululu zwa nanamela thavhani Sunguzwi.

Vhala vho imaho na Ramavhoya vha vhulahwa, vhanwe vha ~~shava~~ * shavha. Vhanhi vha luvha, mulalo¹⁰ wa vha hone Shangoni.

33 Makhuwa na vhala vho ramibwaho vha di humelela mahayani avho. Makhuwa vha humela u yo di longela u vnuva muno Shangoni vho newaho. Mubeisi ao ngo tsha tuwa na makhuwa ofhe

Vhatu havha, Ramabulana o sola a vha ita dici-khosie.

Ramabulana a nea ~~Xemba~~ Ndaelo yawe a ri ~~Xemba~~ Magota othe-othe o fanela u tsha vhasedzana. Huno ene o vha a tshi vha rumela hemengei o vha vhasadzi vhavho. Na zwino vhanzhi ndi vhaduhulu vha ha Ramabulana na vha ha Mphaphuli. Ndi kwone kumelele kwa Nabeisi fhano shangoni leno. Mavhuru na vhone nga tshanda tsha "Paul Kruger" who di vna fha he vha newa nga Ramabulana. Ndavha i diwaho ndi uri ngoho-
ngoho vhanzhi ndi vhaduhulu vha Vhavenda.

Ramabulana ho ngo tsha vhusa u ya kule lini. O tou vhusa-vhusa zwi si zwingana, a mbo dzama. Huno afho o dzamelaho hone ndi Vuvha kha who makhulu wa musadzi. Fhedzi o vha o no fhetela mutanuni wawe hone. Misi iyo yothe ndi musi lukalanga lwo no fhela ho sala luvenda. Ngoho lukanga luvha lwo tou mbwandaa ho no tou sala kuloshele fhedzi. Kubvumelale kwaho vha tshi tou ri: Dzulani zwano Mulozwi, ndou-singo!

Arali i vhana vha Ramabulana who vha who dala. Vhatuka kana masuhana awe o vha a tshi swika fumi na muthihi. Tanzhe lawe i Davhana, a tovhelelwa nga Rasikhuthuma. Khotse-awe o ri a kha di tshila a ri kha Davhana, u nga si vhu dzhene ha nga vhuhosie. Afha hu ~~vhonala~~ ^Euri Davhana o vha a sa tshidzisani zwone-zwone na khotsi-awe. Tshikhukhuliso na Tshipiringanyo zwo dici vha hone mbiluni ya khotsi-awe. Tsinyuho ya kuambele kwave i ya di sumbedza. Vha kale who ri: Mbevha i tshi fa i vhidzwa nga vhuanzwo. Davhana nga mbilu ya tshipimbi, o dinesa khotsi-awe e Mukalaha. A si divhe u ri u ya vhone u ya pfa. A livhala u ri ~~vhem~~ vhukoma vhu a vhubwa.

Ndi hone nwana wa vhubumi na muthihi mutuku wavho a tshi vhu dzhena ha Ramabulana. A sathu dzhena who vha vha tshi ri ndi ene khosi ndi Rasikhuthuma. O vhuva a di vhusi-vhusi ~~xxit~~ maduvhanyana. Zwino zwo mu kundisaho u vhusa ndi uri who-nme-yawe who vha vha tshi tdimana na u nyala vhatu. Kulonde le kwaho ku kuhulusa. Vhatu vha si

34

35

Huno arali i mme-a makhado nwana mutuku wa hone o vha a tshi funesa vhathu. Mudinda munwe na munwe a runwaho musanda o vha a tshi tanganedzwa hone. Ngauralo vha rola mbilu dza shango. ~~Thang~~ Vhathu vha vha funa.

Mathomoni a mafhundo haya o hanelelwaho afho ntho, u dzamani ha mukalaha Ramabulana, vharathu vhothe vha Davhana who lwa nae nga u vha wana mukalaha o fela mushashane we a mu fhatela a tsni lwala nnda ha mudi. Vha mbo di ri o tou vhulaha mukalaha.

36

Ndi hone vha tshi mu pandamedzela vhukuma vhuhosi hawe.

Huno huna mafhundo ro fanelaho o a divha ri sathu u dzhena kha kuvhusele kwa makhando. Mafhundo a hone ndi a Ramabulana a sathu dzama. Na afha hu bvaho dzina la "Thovhela." Ndivho ya hone i do ri thusa u pfisia uri ndi mini vha ha Ramabulana ri tshi ri ndi vha ha Thovhela.

Aiwa a si ya he mafhundo aho: Ramabulana a rumela vhathu vha ya ha Sigwadi who thuba kholomo, vha vhuya nadzo? Kholomo idzo dzo thubwa nga u sigwadi a shanduka, a who hana u vhuswa ha Ramabulana.

Maguvhu vha no pfi vha ha "Thovhelana" ~~ngatshi~~
~~tshivenda,~~ (Thobejam nga tshiswuthu) vha da who sema mano
~~vho~~ phakashela vhukuma ngoho. Who thulana na vhavenda ya tou
~~vhushana.~~ Vhavenda vha hana u pfa. vha ri Masiari husi
~~vhusiku.~~ Vhabeli havho who vha who da who thuba kholomo
~~hunwe~~ ndilani i zwiliwa zwavho. Huno nndwa yeneyo ya

37

lwiwa ya lala muladza. Nga tshifhinga itshe ho vha hu tshi twiwa nga, miseve na Mapfuneo, na zwitangu na zwigwagwa na zwebalanganda. Misi iyo tshigidi tsho vha tshi tshi pfi tshibalanganda, ngauri tsho vha tshi sa dihwe. Ho ri vhukatini ha vhusiku ha na mvula i yi khulu yothe. Ba wa tshifhango tshihulu tsha matombo a fhiraho dzipuna dza misevhe. Tsha tshinya vhathu na shango; phukha dza fa, Murotolo wa ri ndurieni vha hashu. Nguvho dzi ndi bvafhi.

44/1

Li tshi tsha, vha ha Ram bulana ngouri who vha vho
shavhela mudini, vha vutshela nndwani, vha wana vha ha
Sigwadi who dzenwa nga phepho, yo vha faresa. Who vha
vbulaha vha sala vhe na lini! Vhabeli vha ri u shavha vha
tou utsongola, vha li tahula shango ngoho, vha sia nakholomo.

Mmbi ya ha Ramabulana ya vha tovhela ngeuralo maduvha
moraru vha tsha di vha vhulaya. Ndi hone masalela a tshi
shovha a t hi tuwa. Ndi hone vha ha Segwadi vha tshi ri
Ramabulana ndi Phovhela a lwaho nga mvula na ndadzi na
Tshifhango. Liipfi la "Thovhela" le bva kha tovhela.

Segwadi ndi hone a tshi ri: Ramabulana ndi "Thovhela,"
rine ri do pfi vha ha Thovhejana. Ndi uri havha **vhathu** who
vha vha tshi lwa nga u tovhelela. Ri tshi ri Thovhela ndi
uri a do ri tovhelaho nga murahu. Phedzi nga ndemalo a ri
divhi uri "Thovhela" zwi amban. Namusi ri na ndivho vhukuma
yo khunyelelaho i s ya u khadeledzwa.

Mafhundo a kuvhusele kwa khosi dza ha Ramabulana ndi ku
nzhi. Ri do a dzhia nga zwikhau-khau, ra khetha a re na pfanel
fhedzi dza u dihwa.

Ri kha di bva u amba nga zwa lufuno lwa vho-mmea mukhad
u dzamoni ha mukalaha Ramabulana. Ri divha uri lufuno lu
khabedza zwothe. Lu itisa na zwi sa konadzeiho.

Bavhana na Ratshikhuthum ngafha ro ambaho, vho vha vho
funela u dzhena vnuhos i nga tovhelelana arali munwe o kundwa.
Huno nga u sa pfa zwa vha kunda. Khangala murathu wavho ndi
hone a tshi dzhena madzulone avho. Mufumakadzi mme-avho a si
litshe ndila yawe. Vho-khuthe vho di vha hone kha ndila iyo.
Ndi hone hu tsni bvelela mufhirifhiri na u sa pfona vhukote
ha vhakololo. Ndi hone vhathu vha tshi khsukana nga vhukati,
vhanwe vha funa khangala, vha re vhanzhi nga maanda vha funa
makhado. Noho zworalo vho vha vhe mudini muthihi. Vhuhosini
huna khangala.

Makhado o vha e muhli, a sa shavhi tshithu. O dzhiela makhulukuku wawe Thoho-ya-Ndou. Vhuhali hawe vhu ~~xx~~ vha vhu tshi nga ha ndau na nngwe. Kato awe o vha a tshi nga zwainansi zwa vhusiku. Khofheni hu tshi dzula hu tshi sinyedza-sinyedza. Sa ndau yo sinyuwaho.

Makhado a ntsha mbi yo dia Vuvha na mivhunduni minwe, kholomo dza thubwa dza liwa, vho dzi kosou dono mato. Huno vhokhangala vha tshi vho icwo vha thoma u shavha na u tshenuwa na u tetemela. Vha bva mudini nga u shavha vha so ngo vhudzwa nga muthu. Ndi hone mmbi i tshi bva-vho ya vha tovhela. Ndi hone vha tshi vhulawa vhothe vha vho-khangala, nga u shavha uri khamusi vha do dovha vha vusa nndwa.

Huno heneffho ndi hone shango li tshi lala, na vhala magota o shaho a tshi nununa u shandukela vha ha makhado vha tshi vho kosou fhumula. Muthu a tshi ri ni si tsha ambesa ri nga do ~~kk~~ kosou sombwa na u thubelwa thundu. Shango la renzedela nga vhuhali hawe.

Ndi hone muysa ula u tshi vho thothela. Tholi dza tshimbila dzi tshi thetshelesa uri naa ngangoho a lu tshena tshi pfalaho nga ha zwa u shandukela Makhado nua? Aiwa, dududu ya mbo tou vha dududu.

Huno hu tshi vhudziswa vhala vho vhaho vha tshi pfala, munwe na munwe o vha a tshi di-khanedzela, a ri? Evhoo, nne a si nne, na zwituku-tuku, a thi yo ngo amba.

Makhado a dzhena vhuhosini, phola phala dza lila nga hothe-hothe, dzi tshi thaduledzwa nga mirumba.

Mifhululu ya nananelia thavhani sunguzwi. Dakalo li lihulu ngoho. Lodalaho mudalo lu tshi dala. U tanga ha vhasadzi hu sa ambeswi i da u vhone madembe. Lutsetse maho nga u tonu. muthu a tshi kani ndi lutanga lu madini. Tshikhoo ~~xx~~ tsha tshigidi tani tshi lila kavhili na kararu. Aiwa zwa mbo di wanala i vhudele.

Vhathu nga u vhona vhuhali hawe na vhurena hawe ha u sa ofha tshithu, vha mu nea dzina la Tshilwavhusiku tsha ha Ramabulana. Aiwa nangoho ha wanala dzina lawe li tshi mu fanelo zwavhudi-vhudi; Ngangoho e kophula swiswi mukomana wa phele.

42

Tshithu tsho simesaho u sinyusa Tshilwavhusiku na u mu nea mbili; Tshithu ndi uri mahosi a shandukela muvhuso wa knotse-awe. A ntsha mmbi a tshimbila + tshi dia mahosi o mu shandukelaho thungo dzathe. Nndwa ri nga i humbulabo ndi ya mulezhi, i re na tshirendo tsha matangwa; je vha ramba fulc la matangwa mulezhi, ha ri nga madekwana vhatu vho da matangwani mukosi wa lila, vha vhulawa na u luvhiswa, li tshi tsha vho dia ha Madala, la ha madala la fhalala. Shango lo mu renda a f pfala hothe-hothe. Tshirendo tshabo ngetshi: Phungube ya lila mulezhi, la ha madola lia fhalala, matangwa ndi mutshinya shango.

Huno heneffo ha wanala vhaswuthu kana maguvhu vha tshi mu renda nga tshirendo hetshi: "Makhado ke selwa-busiu sa xa Ramabulana. Ena xa ke a tia ka letswofi makhado, o tia ka nwedi morwa lepulana. Ba re u tiele lori ya makhoa, u shitile Mamphoto, a tia a thuba le diesele tsa makhoa. Makotha ka moka seatlakobong, re leba Makhado, Makotha ka moka ba lwisa sekolokotla; ba lwisa se sele hare ha mafsika.

Thalutshedzo Nga Tshivenda:-

43

Makhado ndi Tshilwavhusiku tsha ha Ramabulana. Ene ha koni u dia nga swiswi Makhando, u dia nga Nwedzi Murwa Lebulana. Vha ri o tia lari ya Makhuwa; o kunda Mamphodo, a dia a thuba na dzimbongola dza makhuwa. Magota otthe zwanda nguvhoni, ri livha Makhando, Magota otthe-otne a lwisa Tshikokomba; vha lwisa tshisele vhukati ha Matombo.

Tshirendo hetsho tshi ri sumbedza uri mahosi o vha a satnu vha hone. Yo vha i tshe magota otthe hothe-muvhosoni wa Ramabulana. Aiwa heneffo ho ya vhonadza u ri magota o vha o hangwa ipfi heli: Mudinda-kufulufhedzei

Makhado o vha e na vhakomana vhanzhi nea afha ri
divhalo ngoho uri Mahosi a kale o vha a tshi dzhea vhasadzi
vhanzhi-vhanzhi. Ndi hone a tshi vha isa nga mihasho. Ya
mivhundu ye vha newa nea khotsi yavho. Nhabalala a fhiwa
shango la Mme-awe Maemu la Vari. Tshirendo tshalo tshi ri:
Vari-mitangoni shangoni la ha Nnyathophi ai fhole, i fhola
Ntha dasi ya di fhisa. Na hone tsho no shanduka mureroe u
sumbedzaho vhutsivina vhu ri mbeluni. Matshi-khuthuma
shangoni la Tshitungulu. Ngauri ene o tavhanya u luvha, na
vhanwe a vha ita zwene two who vha vha tshi di vhusa, fhedzi
vha tshi luvha musanda ha Makhado.

Makhado a vhusa a shavhea hothe-hothe. Khanelelo ya Ramabulana ya u vhidza Makhuwa ro i pfa. Mabeisi na one o vna hone musi makhuwa vha tshi fhiwa shango, na vhone vha newa-vho.

Huno ho ri hu sathu vha tshifhinga tshilapfusa makhodo
nwana wa Ramabulana a si tsha ~~da~~ dahisana navho ma fola
zw vhudi. Ndi hone ene a tshi tavhanya u lemuwa u ri mavhuri
vha na makulela na mukundulela vha do mu dzenela nnduni na
muhwalo. A mbo thoma u di lugisa. Duvha linwe mavhuru vha
mu vhidza a hana nga u rumela vhatukana hone. Ngauralo vha
~~bijpawixtazkijzunaxfkomatzxidc vjpawzkgaztzjoxzizzezuzpazkex~~
~~tzxazkijzuzkazptzazdzizkzjzuzkzidzozatizxizhemakhadzxzaxzakxt~~
vhona uri vha nyadziwa. Ndi hone vha tshi rumela masole u ya
kha vha-musanda u vha vhudzisa. Vho-makhado vha mbo di
henehfano, masiari husi vhusiku ri do zwi vhona. Vha di ambela
nga tshiambelo, vha ceamisa mafhungo.

Buno ho ri musi masole a tshi swika a wana thanga va murole i tshi kho di thela mufuvna khoroni. Madele a kho di ri: Tusu, wa ha nya-mu-tsa-nga-davhi la-luombe, wa sa foresa davhi u ya wa. Munwe e vhala, a ri: Tsha kale-kule tshe ra la vhana vha ndau ro fhedza ra itwani. Vha-musanda vho mbo sinye-sinye sa ndau. Vha mbo ritha mabu. "havenda vhu hana u pfa hehefho, vha gekhana navho vha tou vha vhaisa. Masole a ri u shavha, a li tahula shango a tshi humela hayane hao.

46

Makhado a ri zwikhuwa zwea lemala shongoni la khotse-anga. Ndi hone a tshi vha vutshela vhusiku a vha vhulaha na zwana a vha pandamedza. Ndi afha ho melaho nga maanda mahulu dzina la Tshilwavhusiku nga afha ho no ~~xi~~ ambwaho. Ha nga livhalwi kuvhusele kwave na kuwele kwave. Ndi ene muthomi wa nndwa ya vhusikul Vengo la mbo thoma hehefho.

Arali i mabeisi ho ngo lwa navho ngauri khotse-awe o vha o vha fha vhasedzana u ri vha dzee. Vhatanuni avho, vhanzhi i vha havho. Mabeise o vha a tshi pfana nae nguavha vho vha vha tshi mu disela zwigidi.

Ra isa-isa husi kale ho bvelela vha "Ngwana," vha tshi toda kholomo. Fhedzi vhone vho fhedza tshifhinga vha sathu u swika Dzanani. Vhathu havho ndi mabunyu. Ndi u ri vhathu vha sa ambaraho tshithu. Vho vha vha tshi tou tshimbila vha tshi runyaila maboho a mashango. Mabunyu eyo o vha i Maswedzi na Mazulu. hango lothe la Venda/ li tshi tou dzula le tshi rengedela nga u ofha "Ngwana." O vha e na Embi khulu ya one (one) Mabunyu.

47

Tshithu huno tsho vhaho tshi tshi shavhisa shango ndi zwitangu zwavho na mapfumo avho. Zwino vhone vho vha vha tshi koma u pilela ngazwo unthe Vhavenda a vha nazwo. "owee, Vhavenda vho vha khomboni li ngafhani, vhathu vha-hashu!"

Husi "Ngwana" o no ebuba kholomo dza vhathu ndi he a tshi da Dzanani. That tshi da hone vho vha na zwikhau zwivhili. Tshisiwe tshithamuguna tsho da nea Tswime, tshi tshi tshimbila tshi tshi thuba kholomo dza vhathu; vha da vha swika thavhani ya Vhalaudzi Ndevhe.

48

Zwa wanala heneffo a tshi wana munna o khwathaho phata a akhana nao, a vhuluya manzhi manzhi a shavha. Ndi hone a tshi vuwa a tshi vhuyelela u yo lwa nae, a mu wana munna-wa-mbiti/
~~xi~~ Huno ngauralo a ~~xxxxx~~ mu wana o gonya nthia ha tombo, o tou tenya sa mbila. A vha xaya na tshizidi a vhulaha mabunyu manzhisa. Ndi hone a tshi mu tanga nthia ha tombo a mu fora a mu vhuluya.

Nga nyofho ya u shavha uri khamusi u do dovha a vuwa,

hothe-hothe. Tshukhwi! vha-hashuni! a si tshituhu tshavho!

Arali i avha vho yaho thevhani ha Makhado, vho wana ho tshi fhisa sa mulilo. Ho lwiwa nndwa khulu hone, muthu a ri: bvani mudini, ni ntshedze nnda tshingwana dza mafhi a kholomo, vha toda u la vha na ndala. Nenehfo mmbi ya k mgo di bvela nnda vha sia mafhi. Huno arali i vhatu vha tshisadzi na vhakalaha na vhana vho vha tshi shavhiswa ✕ vhusiku vho dzumbwa mabakoni nga misi yothe. Na hone vho vha vha tshi lindwa nga vhanna vho khwathaho, vha sa vhuwiho tshithu, na dzone kholomo zworalo.

Vhathada vha tshi swika ha pfi, vho shavha ro vha fhenya. Ha dzulelwa mafhi a liwa ho vnewa zwitangu ✕ na mapfumo fhasi. Muthu a ri: vha weleni nthi. Ndi hone vha tshi a vhulaya nga tshituhu. O shavhaho o vhasha. Mabunyu a sss shavha a tshi tuwa. Kholomo huno a vho ngo tuwa nadzo.

Mabunyu huyo a zwithamugana zwivhili a vha o no tanguna thungo ya ha "Mr. Gill" ha Tshiwawa lbasini musi a tshi tuwa nga mushavho.

Huno ho ri manukisi na Songedaba vha tshi swika muno, mabunu a mbo di shavha a tshi ya haya. Manwe man hi so o vhulawa nga segwadi ✕ nga mukhwathé. Ndi kwone kutushele kwa mabunyu a ha ngwana.

Manukusi na Songedava vho mbo di fhira. A vho ngo dina muno Venda. Manukusi ene a fhirela "hutonga". Songedaba a fhambana nee a tshi ya thungo ya Galanga. kana Devhula. Phedzi Mishakha yavho vho ri u swika vha fhata Tshivhazwaulu. Manukusi na Songedaba vho bva ha "ulu (Natal) vha tshi shavha mushavho ha nengei. Ho pfola u pfi vho bva vha tshi shavha khosi ya havho Tshakha. Arali i mishumo na mafhungo a Manukisi ri do a wana mafhungoni a shango la Vhutonga.

Shango la hu lamabulana la sala li tshi vhuswa. Uthu a tshi vha sumba nga Muraho nga munwe. Makhodo o vhusa tshifhinga tshi hulwane. Vhuloyi na vhufhuri vhu vha vhu so ngo dala. ✕ Vha ita zwone vho vha vha tshi vhulawa.

Zwino ngaurulo i vha i zwithu zwi Shavhisaho vhukati ha

shango. 'idi mi-hulu yo vha yo vhatwa ngucalo, hu si na tshi shavhisaho.

Mushumo washu nii wa mafhundo a Venda a kale ngaafhu ro no vhonaho Ndila dzao. 'winc ri sathu u khunyeledza mafhundo avho Makhado, khamusi zwi do ri thusa u divha kurembulutshele kwa shango helino la Venda. u swika Namusi.

Nga tshifhinga tsha u vhusa ha mahosi hayo o dzamaho, ndi musi Venda hu si na tshedza, fhedzi hu na swiswi letswulitswu. Muthu a tshi nga kunoni, a tshi di liswa Tshivhindi ho si na mbilaelo ho di pfi duu.

51 Huno nga itscho tshufhinga mudzimu wa tadulu u vha u sa dihwi vhunga namusi. Vhathu who vha vha tshi divha Midzimu ya tshi hahavho ya vhukalanga.

Huno Tshedza tsha divho ya Mudzemu tsho swika Shangoni ia (Transvaal) ~~ha Ramabulana~~ ha Ramabulana vhunga tshinainai nga nwaha wa 1860, nga vha-funzi vhanwe vha kereke ya Luther (Mufunzi, A. Merensky na H. Grutzner). Ri so ngo akhamala hi tshi pfi shangone la la Ramabulana (Transvaal). Ndi uri u tuwa mulamboni wa Ligwa u swikela Vhembe ivha i shango la ha ~~Ramabulana~~ Ramabulana. Tshedza ya kudido ukwao yo vha i se gathi. Ndi musi i kutase kutuku-tuku kwa u nyadzea ngoho. Ndi hone ~~Mukona~~-zwothe, a re ene. Ntangi-wa-ku-gala, na ~~ngwaniwa~~ na Tshidza-tsha-po a tshi ku vhudzedzela. Kwa duga kwa fhisa shango lothe la seli na luno lwa mulambo wa Ligwa (Vaal River). Mulilo w kwo wou duga, wa ~~ambaredza~~ ambaredza shango lothe u tshi fhisa thaha, u tshi da muno Venda. Kuxaxarele ~~kwakwakw~~ kwokwo ku vha ku tshi shavhisahisa vhathu ngoho. Thaha ya hone yo taxara ya kundwa na Mudzimi wayo.

52 Kutase ukwo, ndi ipfi la Tshedza ya Mudzimu lo daho muno Shangoni la ha Ramabulana la vhuya la swika muno Venda nga who 1871, ho tshi thomiwa "Tshitasi" kana mudi wa Beuster. Kudido kwa shanduka mulilo uyu muhulu-wothe wa fhisa shango la swiswi mbil uni dza vhathu, wa tou Nononela. a shunduka nndwa ya vhuvhili mbiluni dza mahosi.

Vhafunzi a vho ngou swika vha dzumba ipfi la mudzimu, fhedzi vho li divhisa hothe-hothe. Vho ri ro disa Muvhuso wa mulalo-vhukuma. Kha shango la Venda ri do humbula Vharanga-Phanda havha vho lwaho nndwa ya swiswi-litswu lisa kona dzeiho phanda ha mahosi vha sa shavhi u vhulahwa. Khevha Madzina avho: Beuster, Schwellnus, Tessmann, Sondaha na vhone vho Giesekke.

Huno henefho tshi ri susumedzaho u dzhanisa mafhungo haya, ndi uri o tangana na nndwa na nufhirifhiri ya vho makhado. Vhafunzi vhanzhi vho linga nga maanda u sumbedza mahosi a Venda Tshedza ya mudzimu. Fhedzi vhone vha mbo di ita vho-mutenda-khole zwi si ho mbiluni. Vhavenda ndi vhathu vha muhoyo u sa takuwiho. Huno fhungo li nga kri fushaho Ngelekanyoni dzahu nkheli: Mufunzi munwe munna-avhane Rev. E Creux o vha a tuwa na munwe munna ~~ay~~ a pfiho mukreste mushe Mphelo, wa mulemba na vhuunwe Vhatonga, vha ya ha makhado thavhani musanda Vha tanganedzwa zwovhudi hu sa tshinyali tshithu vha takalelwa na u tondwa.

Mufunzi nga muraho ha dakalo ilo, a humbela khosi makhado na magota awe a fuluphedzeaho, vho dzula thumba.

Mufunzi a vha divhisa na u vha eletshedza nza ha nndwa i do vha hohe vhuakatini havho na mavhuru, na uri i do dina nza maanda. Zwing heneffho ~~mufit~~ mufunzi a ri: Arali na sumela vhanna vhanwe vha makhuwa a no pfi maisemane, shango lanu, u nga khosi Kushweshwe o ita, maburu a ndo ni litsha nza m mulalo. A ri ndi tou ni humbudza tshiphirini phedzi. Vhone vha tenda mutenda-khole. Mufunzi na kudembana kwave vha tshi fura, muthu a ri: Zwi litshene. zwikhuwana ri do zwo khaula lutsinga rine vha ha Tahilwa-vhusiku tsha ha Ramabulana. A zwi ri divhese. Ri vho ndou Mutsindo -pfala-kule na vho x ndau a thi swielelwe. Ndi pfala nga u ~~xx~~ ponda marambu a dza vhatu, khosi ya zwiphuku. Mafhungo a mufunzi na ngeledzo dzawe zwa munwa nga Mutwa. Huno heneffho a nga ri di khathuleleuri na mambibiwa ayo a mufunzi o vha mafhungo vhukuma-naa kana

hai. Murero uri ro vhamba maano ntsa yo fhira.

Vhathu vhanwe vha do ri mafhungo aya o dzheniselwani a si a vha Venda a kale. Kha avho ri ri: A ri lemuwe u ri ludzi lwo swaledzwa a lu tavhanyi u khathuwa; na hone hu pfi Mitsindo ya thadulana.

Mafhungo haya a na pfanelo khulu yau dzhena hafha ngauri a sumbedza u thom a ha thembuluwo ya vhutshilo ha Tshivenda u swikela namusi kuimoni kwashu; na u ri sumba uri mahosi a kale o vha a sa lwo vhafunzi. O vha a tshi vha tonda na u vha thakha vhunga vhe vha dinda vha fhungo la Mudzimu.

Khosie Makhado ndi hone a tshi dzama nga nwaha wa 1895. Nga misi iyo ndi musi vhanwe vha tshi vho kona u nwala. Ndi nga afha ku divheyoho nwaha wa hone. Ndi ngaafha ho longwaho mafhungo a vhafunzi ngauri ri tshi swika u dzamani ha vho Makhado ria kwama. Ndi tshedza yo diswaho nga vhafunzi yo pandame dzaho swiswi lau sa divha u nwala kha vhavenda.

Makhado a tshi dzama vhana vhawo vhe vhakololo vho funelaho u dzhena vhuhosini vho vha vha siho hayani, vho vha vho balangan na shango uya u di-shumela. Khosi Makhado, Tshilwa-vhusiku tsha ha Ramabulana a switwa Tshirululuni zwialoni zwa khosi dia ha Ramabulana.

Mphephu

Mphephu o vha o ya makhuwani daimani (Kimberley) musi khosi makhado a tshi dzama. O vha o di todela zwau di thusa ngazwo. Mukololo ene mphephu o vha a se e the, o vha e na murole wa thanga dzawe na vhahulwane vha si g-thi. Kale li tshe lo lala Mukololo o vha a sai Makhuwani e nthimi. O vha a tshi tshimbila na kuthamugana kwawe.

Senthumule murathu wawe na ene o ya "Buluwayo." Vhukalanga. Ndi musi o tuwa na goloi ya Mukalaha khotsi avho. Huno ene o vha o runwa nga mukalaha vha musanda, u yo vha todela zwa vhukalanga shangoni la vho-Makhulu-kuku wavho. Ndi hone hu tshi runwa vhadinda u vha tovhela. Senthumule ndi ene

56 o thomaho u swika phanda ha mukomana.

Huno heneffo a wana Maemo, munwe wa vharathu vhavho, a no pfi Malise, o dzhena thavhani sunguzwi. Ngoma i tshi lila, mirumba i tshi tambela zwanda, vha tshi khosi ndi Malise. Huno kwone ku tshi tou thamuwa-thamuwa sa ku dzies ku pura-mutanga. Dakalo ~~tit~~ li lihulu.

Senthumule a swika a tou tshetshema nnda sa phunguhe i tshi shavha u dzhena mudini. A shavha ngangoho u dzhena mudini. Ndi hone a tshi dovna u ruma vhanwe vhadinda u tovhelela mukomana Mphephu. Huno o ri u pfa uri Mukomana u ya ~~xix~~ vhuya a yo mu thangonedza. Misi iyo hu vha hu tshi tshimbilwa vhusiku nga u shavha maswina.

Mphephu o swika Luvhivhini thungo dza ha Matshavha a dzulanyana hu si gathi; hu fhuwa ~~mix~~ mimuya ya thavhani. Senthumule a tshi pfa uri o swikela hone o mu tanganedza. Huno Senthumule a si mu wane, a tangana na vhatu vhawe fhedzi. Mphephu ene o vha e phanda ngauri o vha a tshi tshimbila phanda e nthihi. Heneffha ri nga vhaba uri Mphephu o vha e Mutali ngoho nangwe a tshe Ndilane. O dzi sumbedza maano a re nao. Ndi hone a tshi fhirela ha Makhadzi wawe ha Edalambi Huno heneffo ndi arha Senthumule o vhabanaho na mukomana.

Mphephu a pfana na murathu Senthumule nwana wa mme-awe na makhadzi wawe uyo lwa na vha ha nwaphunga na nwana wawe Maemo. Makhadzi a ramba Masohana thanga-ya-Murole na vhanna vha muvhundu wa e, vha tangana vha Mphephu vha ita mmbi i divhaleyaho. Makhadzi, musadzi-wa-khuvhe, vho u swika a vha shela ngao o tou tunguhala. A tshi nga ndau ya tsadzi yo rolelwa ndawana dzayo. Vhanna vha a tanganedza vho singuwa sa ngwe yo fashwaho. Biko li tshi sisima ningoni dzavho nga u ~~nungiex~~ nengiswa nga maipfi a ~~mix~~ bva ho kha Mufumakadzi vho Makhadzi.

Mmbi ya hone ivha yo farwa nga vhanna vho Khwathaho. Vho ri vha sathu u bva muthu a ri: A shavhaho, a re na nyofho ri do mu vhulaha na vha haue vhothe nga he vha kanda.

ser.229

Sunguzwi, ni nga si le vhuswa ha rine vhasadzi. Nga ndi pfe mukosana

58 u tshi lila nthia ha thavha ya khotse-anga. Arali zwi songo ralo, ndi do la mutshila wa mbudzi.

Zwino ho ri nga m dekwana a duvha lenelo mmbi ya lala i tshi rera. Ha ri vhusiku ya bva ya gonya thavhani, Mphephu munna wa mbipo, a tshi guruluwa phanda hayo. Huno matambandou e a tshi bva, ya vha i tshi la thavha i tshi fhedza. Mukosana wa mbo lila wa nananel a mapfuvhi a tshi tswuka.

Endwa ya farana luvhi, vha pwashana nga zwigidi na nga mpfumo na misevhe. Vha xayana tshituhu. Bulayo la vha lihulu kha vha ha Nwaphunga. Huno vhatu who vhaho vha tshi khwathisa mukololo Maemu, vha tshi humbula vhuhalu ha Mphephu na vhatu vhaw, vha mbo tshotha mudini; vha ri u shavha vha hangwa na zwiambaro zwa vhusiku. Ngauvha tsho vha fhuraho Mbiluni dzavho who ri Mphephu ha na vhatu. Na hone vhatu vha Magota vha tshi ri: Ne-Mudi o tuwa Ne)Mudi o sala. A vhu neewi ha Ramabulana. U do vha wana-fhi vhatu. Vhunzhi havho x ha vha hangwisa murero wa mulovha u ri ho:

59 I rema nga lunwe mbevhana, mulindi wa vhuwa wa dala. Ndi hone heneffo vha tshi who shavhela Vari ha Mr. C. Bristow. Shangone la ba Nthabalala. Khosi Makhado a sathu u dzama o vha o vheea malayo u ri ho a shavhelaho Vari, a wela mulambo wa mubobodi ha tsha tovhelelwa; Mulandu wawe wo fhela. Muthu wa Vari na ene a tshinya, a welela seli na la ha Makhado o vha a si tshena Mulandu. Ndi kwone ku haneyele kwa who-Maemu.

Makhadzi wa who-Mphephu o u vuwa a dzula khoroni Mativhelo a duvha a tou duno. Nga murahu ha izwo a pfa mukosi u tshi nananel a thavhani, ngoma i tshi fhandula magwara. Muthu a vha a tshi: Ahee! Ahelele, shonee! Muthu wa tshisadzi a ri mufululu Nananan. Munwe e fhala a ri ngoma mu dzula wo vhangwa mudi wa mmbi wa hangwiwa. Ndi hone Mphephu a tshi dzhena vhuhosha Ramabulana x mukhulu wawe.

Khosi Mphephu x o vha i munna mutswu mupfufhi wa mbipo, e tshi gudubu tsha munna, a tshi tshimbila o guruluwa a sa

Huno Maemu nga u sa kholwa, o ri u fhennywa, a tuwa na vhathunyana vhawe, u ya Tswane (Pretoria, Muvhusoni wa makhuwa uyo linga u ~~tak~~ toda ndila yau vhuyeleta vhuhosini thavhani, a kundwa. Tshidino kha maemu, ndi u vho hme-awe Nwapungu vho vha vha tshi funwa nga mukalaha nga maanda. Twino vhathu vho fulufhela u ri Maemu Malise i do vha ene khosi ya Matshelo.

Ro no di amba o re Mphephu o vha e muhali, a sa tshuwi tshithu. A ntsha mmbi yo imela vha ha Rambuda vha tshi lwa na t Tshivhase; vha tshi vhanga uri Rambuda a mu luvhe. Mphephu a ri vha luvha nne ngauri ndi magota a ngeno na kale. Vha ha tshivhase vha fhennywa. Nga u ri o vha i muthu wa matuwa a ya Vhukalanga u yo thuba kholomo dza ha Muzilikazi a vhuya Nadzo.

61

Arali i makhuwa o vha a sa tsha dahisana zwavhudi navho mafola, vha tshi mu shavha nga ~~mas~~ maanda. Dzina lawe le Makhuw. vha mu ira lone nga u mu tetemela ndi heli. "Befulu" Tshiphuka tsha shango. Ndi u ri o vha a sa tovhelwi. O dinesa makhuwa na magota manzhi o vhalo a sa pfani nae. O vha a sa ri nzhiee dzi khoroni. Suthu hoyo o vha i munna wa vhanna. Naho zworalo vhathu vhanzi vho vha tshi mu funa, ngauri o vha a sa tendelane na mikhwa i songo lugaho.

Mphephu o ri o dzhena vhusoni a vhea Senthumule uri a vhe Musena wa Magota othe a vhuswaho mus nda, uri vha dzhene nga ene. Senthumule a vha muhulwane a rendwa nga shango lothe. O vha a sa shayi tshithu, zwothe a tshi ita nga u funa. U pfana hawe na mukomana ho vha hu hu hulw ne. Khosi i ene. Vho vha vho farana zwavhudi, vha tshi shumisana nga nga vhuthu.

Ndi hone Mphephu a tshi mu fha muvnundu wa tshifhefhe. A fhata mudi muhulu wothe hone. Lufuno lwe a vha a tshi funa vhathu ngalwo lwa engedzedza Vhukoma hawe. Naho ho ralo o vha a tsha di tshimbidza Moshumo wa thavhani. Jilandu mihulwane a i tshi rerwa nega ene. "Ngangoho i su naka hazwo vhahashuni!"

62 He ho sathu vha tshifhinge tshi lapfusa vhathu vha fhura Senthumule vha ri: A vhu fhiwi vhuhosi ha Ramabulana; a si vhuswa. Maipfi haya o vha a tshi ambwa nga vho-Ne-Midi. Magota ngangoho ndi vho-khuthe. Twino heneffo Senthumule a tshi vhona masuhana a thanga-va murole e na mutavha. A madzidziriba a zwifhangwa zwa. U khwatha, a thoma u tendsa. Munro heneffo a mbo di hangwa murero u ambwano nga lungano lwa Tshivenda ho tshi imba kunoni, kwa ri: Vhene vhala na vhala daa-da-tshitendele ndo ngo vha lutanya daa-da-Tshitendele vilinga-vilinga daa-da tshi-tendele. Musi tshi tshi dzikusa madi tshisimani. ~~Kunoni~~ Kunoni ukwo i vha i kwone khuthe ya mide e kaho madi tshisimani itsho. Munro vengo lavho la mbo di thoma heneffo. Murathu a si tsha dahisana fola na mukomana. Ngauralo ha wanala vho-khuthe vho mu hangwisa mwuro u ri ho: "Vho-~~nn~~ nnyakhuhu tsadzi a i lingi mut ho." Ndi vho-mutanda-nга-u-we."

63 Mufhirifhiri wa vha muhulu ngoho. Khosi Mphephu zwa mu nengwisa, a nga a sa fa tshidu nga mafhingo avo o vhaho a tshi diswa nga tsevhil. Vho-Mphephu nga u sa fulufhela maambiwa vha ruma mudinda u yo vhidza murathu. Ene a hana. Khano yawe ya u ya musanda ya nandzwisa mukomana lukuda-vhavha.

Munro hebefho a mbo tusa mmbi ya yo dia tshifhefhe. Mmbi ya wana ya murathu yo hagala. Va xavana nga tshi tuhu, vha Tshifhefhe vha bva vha tshi fhufhura dzindevhe, vha tshi shovhela Luonde. Mmbi ya vhuyeliela ya vha tovhela Luonde, ya wana vho di lugisa. Vha lwa none habe kholomo dza dzhiva, dza thubwa na dza vhawе vha shango. Vhathu vhone vha ri u shavha vha tou palula shango; vha ri u li tahula vha sala vho tou yowee! Ndi hone vha wetshela seli ha Luvuvhu kha la Voritshini ha Mr. J.D. Gill. A vho ngo tsha tovhelwa nga muthu nga afha Mulayo wa khosi Makhado wo vho wo ima ngoco. Vha ha Mphephu vha humela murahu Mudini mu lila ngoma.

Senthumule zwi si mu vhee mbilu. A dovha habe a ramba mmbi ya yo dzhena ha Manavhela, ena mihumulo ya u dodela

64 mukomana a tshe o livhala. Huno tsevhi ya nenga ya yo luma khosi Mphechu ndevhe! Ndi hone a tshi ntsha mmbi i tshi who tanga mudi wa Manavhela. Fhedzi e ri Mmbi i sathu u bva, a huwelela nga ipfi la vhutungu e ri: ni songo fhaladza malofha a khotsi-anga; a a fhaladzaho u do zwi vhona zwothe. Arali i vhathu nga vha liwe nga pfumo. A vha mmidzwe nga munna// - vhane! Ndi hone mmbi i tshi bva, muthu a wana i tk tshi tou suvha sa vhusunzhi. Who u swika vha mbo tanga tavhana, tshikhoo tsha tshigidi tsha lila tshi tshi vhuyelela kavhili na kararu. Vhathu vha fhele ngoho, ene a bva e ethe, na vhatunyana vha si na vhokono. Vha mu litsha a tuwa vha tshi mu vhona. Senthumule a mbo di fhennywa tshothe. Mukomana a sala a kha di vhusa.

Nndwa ya Mp ephu na mavhuru.

Nndwa ya ~~mp~~ Mphephu na mavhuru yo thomea nga 1898.

65 Fhedzi ndila na mukhwa ye ya thomea ngawo a zwi divhei zwavhudi vhudhi. Huno na tshe tsha vha tshi tshivhangana a tshi divhadzei zwone-zwone. Vengo laho vhukatini ha makhuwa na Vhavenda itali li vha li songo fhele. Vhavenda na mavhuri yo vha i mboho mbili dzo dzulaho dzo hoduluwelana, dzi tshi vhondululana nga maanda. Ngoho yo vha i mutu na Mutango.

Nndwa khulu yo lwiwaho nga Tshituhu ya u vhaisa yo lwiwa Dzanani-Tshirululuni tshi Khokha mahe (l.T.T.). Mudi wa "Tshitandana doroboni" wo fhatwa afha Nndwa vo lwiwaho hone.

Huno dzina heli la "Tshitandani" lo sikwa musi wa nndwa yeneyo. Nndwa yaho i vha yo oma vhunga tshitanda tsha Mudzwiri ngoho i vha isi nu. Vhathu vha vhaisana navho makhuwa hu snaki tshithu-lini. Who faho who vha hone t ungo dzothe. Fhedzo mokhuwa a kundwa u swika mudini-sunguzwi.

Huno nndwa yoho, ho vha hu ishi lwiwa nga zwigidi zwi bvaho Khimbini, (Kimberley) na mapfumo na misevhe ya ~~khwih~~ vhutulu. Misevhe minwe vo vha i no dzi neovhale. Tshithu - tshi

pfulwa u nga ~~kwazak~~ kunoni. Phuna i tshi rwa muthu ntha ha thoho a sa i vhoni. Vhathu vha shengedzana.

66

Makhuwa vhovha vho rambana na vha havho vha "Free stata"; na hone vhovha vha si vnothe vho~~s~~ vha vho ramba na dzinwe tshakha dza vhathu vhatwu vha bvaho mashangoni manwe. Na u ralo vha i ora ya vhacenda ~~kwazak~~ vhatavha-tshindi, vha kundwa u swika mudini. Nga tshifhinga itshe ganunu yo vha i tshe ndilane na masole manwe. Ndi hone vha tshi disa ganunu, (nga Tshivenda vhovha vha tshi ri ndi makhulu-masindi) li tshi vho fhisa mudi wa "Sunguzwi", vhathu vha tshi vho shavhela Nzhelele.

Khamusi maambiwa haya a do ri nea divho na pfisiso~~s~~ ya mudi wa Tshitandani. A vho ngo sokou u funa vha di-fhatela hone, musi vha tshi vhuya Nzhelele. Vho fhata hone i tshiga tsha khumbudzo yavho. Huno ganunu i tshi fhisa mudi wa musanda ndi musi yo ima afha ho imaho Kereke ya "Dutch Reformed Church." Kereke yaho ndi ya Mukuku-lume Ntha, yo tou tenyama ntha ha thulana ya vhudi. Ndi afha mishasha ya mavhuru yo vhano yo ima hone.

67

Nduna khulu ya gomane y'a gomane ya mavhuru, yo vhaho i tshi tshimbedza nndwa ya u lwa na khosi Mphephu yo vha Piet Joubert. Ndi ene o vhaho e mukoma muhalwane wa u shavheka kha mavhuru. O vha a tshi bva "Tswane" na ganunu lawe. (Pretoria) Khumbudzo ya dzina lawe muno thungo ya Venda ndi Bulugwani (Pietersburg). Ndi yone yo irwelwaho Dzinana lawe. Arali i mukoma wa makhuwa a itshe tshifhinga shangone la "Venda yo vha P. Danie du Free. Muthu uyo o vha a tshi tshimbidza nndwa nga vhutuli n ngelekango ~~ma~~ ndapfusa. Vholuvamba (T. Kelly) o salaho e nduna khulu ya mavhuru othe muno Venda u swikela laisimane a tshirola shango, vho vha vha sathu u pfalesa. Nzinduna idzi ndidzone dzo pwashaho vhuhosi ha Venda.

Zwino nduna thombera, o fhennyia vha-Venda, Vho-Mphephu 'Muleha tsiee (Mphephu Juvhulaya dziee), a kwatula tombo a ana a ri: Dafha ho imaho ganunu ho fanelu u do ima kereke ya fhungo la Mudzimu. Huno ~~ma~~ heneffo tombo la u thoma mutheo wa

kereke ya mukukulune la thiwa nga ene. Na nemuri a yaho hone u do wana hu na lunwalo holu: Hierdie steen is deur General Piet Joubert afgesonder vir 'n kerekgebou 1898. Nga Tshivhuru.

68 Ndi yone Khumbudzo ya nndwa ya Mphephu na mavhuru. Huno heneffho vha kahsu urali ni tshi pfa hu tshi ofi ro vha tumula mitsnila vhe dzipfene, hu ambi a u pandamedzwa thavhani va sunguzwi vnuhosini ha Ramabulana. Mashoi othe a vhatshu vhatshu o vha a tshi dala u dzula dzithavhani ho sa konadzeiho sa "apfin Haya mafhunso ro a hanelela ri sathu u fhedza zwa Uzhelele. Ndi hone heneffho mavhuru a tshi tovheli hone nga dukalo, vha tshi ri vha do mu fara henengei; f vha dovhu vha fhenyywa ngauri vhovhu vho sia ganunu nga u kundwa ndila. Na hone avho ngo itana zwituku, vho tou sia phunso.

Khosi phe hu na gomani yo salaho vha divhisa Maisimani a Matshona nga u shavha u linwa. Maisimani vha mu tangenedza vha zwavhuii vhudi. Vha mu vhidza uri a wilele havho, vha do downa vha u vnuva nae. Ndi hone a tshi mbo di vela.

69 Nndwa ya Maisimani na mavhuru i tshi thomea nra 1899 Mphephu ndi musi e vhukulanga. O vnuva o fhelani ha nndwa nga ~~in~~ 1900, e na Bulala-zonke-Mashangani. Huno o vhuya a **vhayelela thavhani** sunguzwi. Ngoma mu dzula wo vhambwa ya lila ya u divhisa shango uri khosi yo vhuya Vhukalanga.

Makhuwa nga u divha mbilu ya Thovhela Mphephu na vhurena hawe, vha dovhu vha mu tusa thavhani vha mu vhuyedzedza marumbini a havho Uzhelele, havho Makhulu-kuku-wae. Huno vho ri vha sathu u mu isa hone vha thoma nga u vha rolela zwigidi. Maano avho i uri vho disa Mulalo shangone; nndwa a i tsha do vha hone, ndau i do fula na Namana phele na ~~u~~ gwana. Nyofho khulusa yo vha hone kha makhuwa, vha ri a nga do dovhu a vusa nndwa shangoni.

Mphephu, o vhusa tshikati tshi lupfusa, o vha a tshi shavniwa nga hothe-hothe. Thovhela Mphephu o vha munna wa matuwę, a sa ofhi tshithu na u tshuwa. Akhuwa vho mu vhea khosi knulwane nthu ha khosi nzhi dza Transvaal. O pfi ndi ene

o vha rangelaho phunda. Nano u dzamani ha khosi Edward "II na u vhewane ha George V nga 1910, a newa neo va tsumberzo ya vhuhosi hawe. Kuvausel kwa e kwovnu kwa vhuthu. hango lothe li tshi mu funa vhukuma. Nga nyo ho milandu i tshi hatulwa nva pfanelo dza vhuthu vhukuma shango lawe o li fara tshithu ngoho!

70. Nzhelele n i afha khosi Mphephu o dzamelaho hone nga 1924. Ndzamo yawe nwahani uyo ho na mvula nzhisa. Nadi a dzi thavhela a bva hothe-hothe. Vhatu vhanzhi vha kumbwa nga milambo nga hothe-hothe. Zwino heneffho ha mink mbo di vha ho imelwa o dzhiniswa khosi ntswa. Naho ho ralo vhu-khunda-vhalai a vho ngo shaeya vho di vha hone. huno zwino zwi si vha farise tshithu.

Mbulaheni George.

Mbulaheni George, ene Mphephu nda sala, a vhewa tshidzuloni ha khotse-awe, akwo ngo tsha dina-lini. Vhatu vha tshena ndi misi vho no fhelisa mufhiriphiri na dzinndwa shangoni. Ngoho, ndi la maladze na zwino.

- 71 Khosi Mbulaheni ~~ak~~ o vhewa vhuhosi mudini wa ha Mufemba. Mahosi na dzinduna dza shango la muno Venda dzo vha dzo rambwa dzo ~~kuvhangana~~. Mahosi o khunyelela othe nga he a kanda. ~~Mbulaheni~~ a ambadzwa nguvho ya vhuhosi na u dzudzwa tshiduloni nga khosi dza makhuwa. Ndi ene Thovhela wa u thoma ngeno Venda u vhewa nga makuwa. Ngoho, yo vha dakalo lehulusa u dzenani hawe, arali ndi sa khakhi, nga 1925.

Thovhela muswa wa Venda ndi munna mutswuku, mulapfu wa tshi vhumbeo tsha Edole. Huno o tshe o di fhata henengei Nzhelele Marumbini avho makhulu kuku wa e. Shedzi ndi muthu o di funzahonyana. O thoma tshikolo efruta, a tuwa hone a ya Lemana e na Jakob Mashau. Ndivho ya pfunzo i hone kha ene, ngoho, naho a songo swika kulesa. Vha kale vha ri ya longa khwanda yo la.

Hone tshi sa divheiho zavhudi-vhudi n'i zwauri na khosi dza Samusi dzi do shumani nua? Dzi dzhena Tshiduloni tsha

~~khosi~~ vhabosi dici humbulu u t̄k itelani vhathu vhudzo 'Naa?
Huno arali i khosi dza mulovha dzo lwa dzinndwa dza maswana
adzo na u ededza shango. Khosi i vha i tshi rendwa nga u
thivheledza shango lawe.

72

Mahosi a namusi o lavheles̄lwa u lwa nndwa ya u bvela
mishumoni, na thandzweyo vhutshiloni, na pfunzoni, na u
linga u fhelisa nuya wa vhuloi na vhunanga vhu piringedzaho
mishumo ya vhuthu. Kwadinwana ku ne ku nga fhelisa izwo
zwothe naho ku sa divhalei ndi pfunzo yo daho na vhathu vhatshen
fzano shangoni.

Khosi dza kale dzo vha dici tshi dzula na mirole-role ya
vhathanngā thondoni, u thivheledza na u pileledza shango
vhuswinani ha dzinwe tshakha; i nga 'fhi mirole-role ya khosi
dza namusi vau thivneledza na u pileledza vhuswina vhutswu
ha u shaya ndivno ya zwa Mudzimu na pfunzo? Nga nsoho, khosi
dza misi ino a dici faneli u di-fhandakanyisa na pfunzo; na
u di-khonelu swiswini ilo. Fhedzi tshavho yo vha i pfuelo
u di-kwamisa nayo.

Mashudu a na khosi i do vnahe na vhuhali vhu nsaho ha
~~khosi~~ khosi Mphephu u fhelisa mishumo i ngobo heyo ya vnuloi!

Zwino zo khunyeledza zwothe nga zwa musanda vhukuma zwa
nnaduni ya vhabosi Nambo wa Galanga. Hone tsho s̄a salaho
i tshe mikhwa ya ku tshilele kwavho, ri do funa u tou nwala
zwayo fhedzi nga murehu ha mafhungo haya a daho dasi ha haya.
"iwa ri ya fuluf hela mbilu dici dovha dzo ruzwa namusi. a
ri dzo a tuwelu hene fha ho si gathi ri fara-fare manwe..

73

Khosi Tshivhase

Tshivhase ndi khosi ya shango le vhuphani. Ndi ene khotsi
munene muhulwane wa ha Ramabulana. O vha e gota lihulwane la
Dzanani. Ndi vhathu vha thihi vha bva Vhukalanga.

Tshivhase mune wa dzina o vha e munna wa mato mahulu,
a ngoho juna yau pfula zwinoni. Mato havo awe o vha a tshi
shavhise nga maanda, muthu a tshi ri keni ndi tshilumanamana.
Muthu o vha a sa keni u livhanya mato awe na khosi Tshivhase.

O vha a tahi u lavhelesa muthu kumhili na kararu muthu a mbo di noka. Huno naho zworalo o vha e muthu wa u vuda a sa lwi na muthu. Shango lawe a tshi li vhusa nga zwavhudi na vh.thu vhewe vho vha ~~xa~~ vha tshi mu shavha o phirisa. Milavo yuwe i sa weli phasi. Munwe wayo u vhaho u sa pfadzesi ndi wa uri o vha a sa dzuli phasi. O vha a tshi dzula o takulwa nga vhatanuni. ndi yone i vhaho i thovho yawe. Tshilambwa tshawe tshi vha tshi sa todei uri tshi wele phase. Nga ngoho yo ~~xa~~ vha tshengedzo kha ~~xa~~ vhatanuni. Vhafumakadzi na vhatanuni vhovha vha tshi siyelisana kana u nekedzana ngae.

74

Hone tsho dinesaho ndi uri vho-Tshivhase yo vha i munna mupfufhi, wa tshikhikhinini a re na zwifhangang zwi dinyesa zwino heneffho hu vhonala uri vho vha tshi thuphea. Nangoho vhovha vha tshi tou ri ri do rini, ndi vhulungu ro ambaraho mukuloni. Kudzulele kwave ku ~~xa~~ vha ku tshi rendwa nga vhakoma vhawé na magota na vhadinda.

75

Nndwa dzone a dzi yo ngovha nzhi, dzo tou vha dzi si gathni phedzi. Nndwa khulwane i nsa humbulwa ndi ya misi vha tshi lwa na vha ha Rambuda. Vha toda u dzenisa muduhulu wa Tshivhase vha tshi ri ndi hone vha ha Rambuda. vha tshi do vhuswa ha Tshivhase vna si tsha vhuswa Dzanani. Ndi yone nnidwa yi vha i lwa ~~esne~~ zwi tshi vhavha. Ndi hone he khosi Mphephu a lwa nndwa yau thoma, a tshi lwela vha ha Rambuda. Ndi afha he muthannga munwe wa ha Ramlivha na Nthwahunwe vha la mbuvha ya nwana-iphephu ~~xa~~ nga u pfa ndala. Vha ri arali ra la ra fura vhusiku honovhu ri yo phisa mudi. Vha mbo di tuwa vhusiku vho phisa mudi. Ndi hone hi Mphephu a tuwa vhusiku e ethe mudi u tshi swa, a thuba vhasadzi na vhamu, vho shavhaho mudini u tshi swa, a vha luvhisa. Ndi hone vha Tshivhase vha tshi phennywa, ha dzeniswa wa ofanelo ya hono. Ndi yone nndwa yo todaho u phandekanyisa vha ha Tshivhase na vha ha Rumbulana.

Mbuso ya khosi Tshivhase yovha Ndapfusa ngoho, nsuri o vha a si na miruvhada minzhi; ngauralo na makhuwa ho nyo lwa

na vhona a vho ngo vhuya vha ri tshithu ngazwo. Ndi afha hune Tshivhase a tsha di vha Marubini avho Makhulu-kuk u wave.

Huno Tshivhase mune wa Ozina, o no di vha mukaloha, wa nduna, ndi hone tshifhinga tshawe tshi tshi swika a tshi dzama. Vho-Tshivhase vha tshi dzama nwana wawe Ra aremisa o vha o no di vha muthu muhulwane. A ho ngo vhuya ha vha na mifhirifhiri vhunga vhakololo vha ha Remabulana.

76

Ramaremisa a dzhena vhuhosini a vha Thovhela vhudzuloni ha khotsi-awe. Huno arali i zmea-we Mutshenuwa o vha e musadzi wa ndebvu dzi ngoho dza munna. O vha a tshi dzi vhulunga na u dzi thakha kana u dzi tonda zwavhudi-vhudi, zwa manakanaka. u nga dza vhanna; dzi tshi fetwa. ~~Misi~~ Misi o dzula khoroni, ho na milandu, muthu o vha a tshi dzi mu kumela a tshi ri ndi vhoThovhela. Arali i u naka hewe ho vha hu sa ambeswi. Ngoho o vha e tshimangadzo na tshikanukiso shangoni lothe la vhuphani. Muthu o vhaho a tshi ~~dikxx~~ dala musanda o vha a sa funi u huma a sathu u vhona mufumakadzi vho-Mutshenuwa.

Arali i vhooRamaremisa vho vhusa vha vhuya vha lalama, ho sina zwi dinesaho nga maanda. A hu pfalesi zwa hone. Muvhoso wave wo vha wa vhudi. Wo vha wu tshi rendea na u khodesa ngoho. Huno Ramaremisa a dzama shango la mu lilela nga mbilu dzi pfaho vhutungu. Ngoho shango li nga ✕ si mu livhale na namusi.

Nwana wa Ramaremisa ndi Rsimphi ndi ene mukololo wa tshidzuloni tsha vhuhosi ha ha Tshivhase. Ramaremisa a tshi fa ndi musi Rasimphi o no dzi vha muthanngana a si na vhukono.

77

Rasmiphi ndi ene khosi ya vhuvhili yo vhewaho mahosi o rambiu othe-othe. Vhathu Vharema vhovha vho dala sa ndziee ho tou titilili; khosi dza vhathu vhatshena dzo da nga vhunzhiny na. Thovhela Rasimphi a dzudzwa tshidzuloni tsha khotsiawe. Ndi hone a tshi thoma u vhusa.

Rasimphi khosi ntswa ya ha Tshivhasa ikhou. vhusa. Nga kuvhusele kwave ndi hone a tshi li ira dzina liswa. la Phiriphiri, muri u vhavhaho wa magula. Who-Thovhela Rasimphi, vha ri thi liwi ndi vhavha sa mutada wa shangoni. Nazwino shango lothe li vna divha nga dzina hele. Liswa, "Phiriphiri." Who Tshivhase. Arali izwa shango loho zwinzhi zwolo ndi zwi re mapitone, ngei bvugwi, zwo dikhonela ngomu. Ngcho ndi tshi bule-bule.

Huno arali i mahosi haya a pfalaho namusi who-Rambuda, who-Mphaphuli, who Muzhazhi, who-mulima na manwe manzhi o vha e Nagota na zwihiweleli zwa musanda, Ndau dzi tsha di whomba na u vita-vetana na u palapadzana. I vha i vholutanda-^{ng}a-uwe ri dobe makwati. Twino who tou ita makulela.

78

Mishumo ya vhathe havho, li tshe lo dzulwa la who-
Tho-y)-Ndou, henengei Nzhelele Mutanga-uwane, ho tshe ho tou
phi, Nhzaa, yovha i heyo: Mphaphuli o vha i tshihuweleli
~~kw~~ tsha dzunde la musanda na kha mishumo minwe. Muzhanzhi
e mu-fura-khavho-dza-musanda. ~~kw~~ Rambuda e mukoma a funeyaho
musanda. Huno vhothe havho who vha who ya nga mihasho va
mishumo yavho. Who tuswa Musanda nga u tou yo thatelwa midi
uri vha ite who Ne-gota who do ho dzula na vhafumakadzi vha
Musanda. Vhuhosi havho ho pfalesa nga u da ha vhathe vhatshena.

Tshakha dza Venda dzo andesa ri nga si kone, na hone, u
fara lushaka nga lushaka kana ~~kw~~ murafho n a murafho.
Pfanelo yoho ndi u hanelela rine vhathe vhaswa zwa tshakha
dza Venda dici divhaleaho na mishumo yadzo. Huno nga maanda
ri kho linga u somulula zwo ri somelaho manoni nthani ha
Luvenda na kuvhusele kwa mahosi aho.

79 Huno ri sathu u thaphudza mushumo washu ri songc hangwa lushaka lwa Vha-R nga. Ndi lushaka lwo thusaho tshakha dza Venda nga maanda mahulu-hulu-hulu. Ndi vhone vha fuli vha malembe na mapfumo na misevhe i re na ngovhela. Ndi vhathu vha sedzi na vhutali tsikhoni yavho.

Vharonga ndi vhathu vha bvaho thungo ya "musexe" kana vhurwa. Munu Venda vho da nga ndila ya vhulovhedzi, nii afha vho tutuwaho ngaho vha tshi vho rembuluwa ngei ho yaho vhathu Vharema vhothe. Huno kudele kwavho vha tshi bva Vhukalanga afha ho "bvalo kana tahaho tshakha dzothe, a ku dihwi zwavhudil Phedzi vhanga vho da nga thungo ya vhubvaduvha, vha fhira shangoni la vhutonga hu no pfi, "Vhuronga" ngei Portuguese. Ndi hone he vha tutshela dzina heli la Vha-Ronga. Tshimangadzo tshaho a ri pfi vhutonga vhafuli vha tsimbi. Hu kho fhuiwa zwa hone fhedzi ho tou dum.

80 Nangoho ndi vhanna vha vhutali. U thanya havho hu dzi nga ha vhathu Vhatshema. Ndi vhthu vha sedzi vha divhaho mifuda ya matombo a dzi tsimbi huno matombo aho vho a fhambanya na munwe, vha ri ndi ngwedi. Nga ngwedi heyi vho vha vha tshi fula malembe a u lima, malembe a zwitungulo na zwirongana na zwibadwana, na mifuda minwe minzhi i vhaho i tshi thusa vhathu vhavenda, na mirafo minwe i bvalo kule yo vhaho i tshi da i tshi renga. Shango lovha li tshi tou t thoromedzana li tshi ya hone.

Zwino vho yaho hone, vho vha vha tshi vho ita a u mala vhasadzi ngao. U mala vhasadzi nga malembe ndi musi i si pfanelo ~~u~~ yaho. Two bva kha vhabva vha si na ndziee dzi khoroni. ~~Tha~~ Tha thoma u ~~en~~ rengisa vhana nga toda malembe a u lima ngao. Ndi hone ho tshi vho shanduka dzema ~~lwm~~ lehulu la amburedza shango sa mulilo u fhisaho khwivho. Dzema li shanduka mulayo wa shango. Ndi tsiko ya mavuni vhahasha!

Malembe a hone o vha a tshi rengwa ngo mavhele na zweithe
vha zwi funaho.

Huno arali i vhathu avha vhovha vha sa limi, mushumo
wawho i wa u bwa ngwedi na vhasadzi. Muthu munwe na munwe
wa mutsinda o vha a sa dzhena afha hune ngwedi ya bwiwa hone.

81 Zwo vha zwi tshi shunwa nga milayo mihulwane ya u ila ngoho.

Vharonga vha shanduka dziphuphu na tikho dza shango.
Vha funeswa nga dzikhosi na vhathu vha shango lothe, ngauvha
vhathu vho vha vha ~~tsh~~ tshi lima nga misuka i bvaho vhukalanga,
na vhanwe nga thanda dza tshekhu kana phana dzo fhefhedzwaho.

Nganwe ndila, ndi zwone zwo dowedzaho vhavenda uri vha dzule
dzithavhani na ~~zwikwarane~~ na mabamani, u ri vha do rema na u
hwivha khwivho, vha vhisva vha do longa mbeu misi mbula dzi
tshi na. Huno ri na ~~ndib~~ ndivho ya uri a sa linuho ha na
vhutshilo. Henefha vhakale vho mbo di amba fhungo-vhukuma
va tshi ri. ~~Madi~~ Mulimi h nyadzi mufumbu. Malembe o
thusa-hani, vha hashu-~~mm~~ ni!"

Vhathu hovha vho vha vha tshi dzula thovhani ya Nngwekhulu
ofha ngwedi i wanwaho hone. Ndi afha he vho taha nga thunpo
ya vhulovhedzi vha dzula hone. Na zwino Mashubi avho a hone
henengei. Nngwekhulu muthu e ha Tshivhasa u i lavhelesela
~~thungo ya vharwa~~. Zwino vhathu vhalo vho balangana na shango
nga u phanwa nga makhuwa na dzinwe Tshakha.

82 Huno arali i tsimbi vho vha ~~xxk~~ vha tshi fula nga mahala,
vho vhofha thevhe dza mikanda dzine vha pfurela kana vhudzedza
muya ngazwo. Tshikanukisaho na u akhamadza ndi u sa fhambanesa
haszwo an zwa vhathu vhatshena. Arali i matombo a hone o vha
a tshi fhiswa muliloni uyu muhulu wothe. Tsimbi ya kon-
u noka ya ilelela kha tsho lugiswaho uri i dzhene ngomu.
Vhafuli ~~xxxxx~~ vho vha vha tshi shumisa magwati a miri na
misikanvembwe u shululela kha zwone. Vhondoni ndi ofha Tsimbi
i ~~fm~~ shumelwaho ngomu atsina Vandoni ndi hune ~~mk~~ matombo a
tsimbi a fhiswa na u kandwa.

A si u takadza hazwo muthu a tshi zwi vhona ngoho! Vhatha
vho yaho "Empire Exhibition in Johannesburg" Tsubedzoni ya

vhurena ha mishumo ya Mashango." nga 1936 vho di-bonisa na u di phina ngazwo. Lushaka ulu lu vha lwo bvela phanda lwo talifha nga maanda na hone lu na tsedzi khulu.

Huno tshi vhaishaho namusi ndi uri vho litshiswa mishumo yavno yau bvela phanda vhathe ~~xam~~ vhu-tshena. A si u vhaisha hazwo-vho nandi!

83

Mikhura na kutshele kwavho.

Mikhwa ya lushaka ulu lwo dzi vhumba ho Vhavenda shangoni lino, yo dalesa vhung-ro no amba minwe i si minzhi. Phedzi zwino ngauri tshakha nzhi dzo no tanganana na u vilingana a su konda hazwo u i tovhekanya nga ndila dzaho. Vhathe ~~vhanzhi~~ vho vhulaha kutshilele kwa tshihahavho nga u ~~dzek~~ dzetshelana. Ndzetnelano i vhulaha mitupo na mikhwa yavho muthu. Huno nano vno no vilingana kutshelele kwavho a kwo ngo fhambanesa kule na kwa kale, vha kha dia nga dzikhoro kana nga mihasho ya tshakha dza havho.

Rine rothe ri a divha uri notshi dza tshimana na dza otahera a si u luma hadzo; Dzi raxwa nga ~~xxxxxx~~ vharafhi sa tshidzidzi. Ndi nnyi a nga dzi rafhaho a vhuya a sa thuthuri dzindevhe. Huno ngu ri dzo edza u rafha kana ri do dzi konzaonee.

Tsha u thema ndi uri tshakha hedzi dza Venda dzo vha dzi na ~~ndivho~~ ya u divha Mudzimu. Mu-sika-Vhathe; vhovha vhe na vhetendi havho hune vnu sa fune u vhu lata. Ndivho yavho ya u divha Mudzimu ri i ~~xxxx~~ vhone musi vha tshi lwala. Vha ya thanguni vho tungula vha vhuya vho fara Midzimu ya lushaka lwonolwo. Naho marambo avho a sa ambi tshithu, pfulufhele yavho ndi khulu khao. Vha tshi ri midzimu vha amba mimuya ya vhathe vho faho kalesa uri ndi vhone vho vhonaho Mudzimu; zwino ro fanela u rabela vhone uri vha do ri swikisedza ha mudzimu. Zwino kha Mulwadze vha ri khamusi ro sinyusa Midzimu nga kutshimbilele kwavho. Zwino ndi uri ndi vhone ~~furatho~~

84

wavho wa u ya ha Mudzimu. Zwino heneffo vho fanelu u phasa uri vha ~~radze~~ mbilu dza mudzimu yavho na u vha rothodza. Na hone vha tshi ghasani madi vha vhidza Madzina avho Makhulu kuku-kuku wavho nga u tovhekanya hao. Vha vah renda zwavhudi-vhudi zwa manaka-naka; ~~M~~ Ngau fhulufhela havho na u kholwa muthu a fhola. Madi a sumba murotholo wau rothodza a lwalaho na u rothodza vhadzimu. Na hone ho pfi a huna tshi fhirisaho madi nga u tshidza. Ndi afha na zwialoni zwa vhatu vha hulwane hu shelwaho madi. Vha ratholelwé Lushaka ulu lu konda u tenda kha Mudzimu-vhukuma wa namusi nga ndila heyo.

Zwino arali i nga ha thuvhulo ndi hone hune ri nga vhonisisa zwavhudi zwauri ngangoho vhatu avha ~~M~~ vho vha na ~~ndivho~~ ya uri hu na Musiki wavho. Vha tshi ita thevhula vha ~~rolamben~~ dzothe-dzothe dzo linwaho nga lushaka lwavho vhukuma-kuma lothe, ha itwa mahalwa manzhi, vha kuvhangona vhothe vha ha lushaka, muthu a ri kani ndi tshividzoni. Huno musi vho dzula ha ima muhulwane wavho, a re na pfanelo, a vhu shela fha i, a tshi vha sumetshela vhadzimu a tshi vhu vholu nga madzina nga u tovhelalana havho. A tshi fhedza izwo ndi hone ~~M~~ vhu tshinwiwa. Zwi sumbedza uri lushaka lunwe na lunwe lu tshi rabela midzimu yalwo lu fanelu u pfanana. Heneffo hu ya ~~Si~~-sumba uri vho tou xela ndila ya Mudzimu vhukuma. A ~~huna~~ lushaka lu rabelaho miri kana matombo kha vhatu vharema. Ndi afha ho pfiho khotse-a-muthu ndi Mudzimu wawe, hu tshi amba vhakale.

Tshikoli tshi-swa na miroho miswa i vha i sa liwi vha sathu u ~~lunga~~ a lumiswa zwone. Ndi zwauri vha sathu u sumetshedza kha Vhadzi u vho faho. Vha tshi ri vho makhulu-kuku vha nga do halifha ra do zwimba thumbu na mikulo. ~~E~~oho vhowha vha tshi tonda vhetu vho dzamaho. Zwi ya pfala nangoho uri vho vha ~~M~~ vha so ngo fanelu u la zwithu zwiswa nga nnha ha u divhisa munei wavho. Ndi nwi ndila i sumbedzaho ndivho ya mudzimu navho vha vha sa humbuli zwa matshelo.

Arali i kutshelele kwa Venda vhatu vhovha vha tshi dzea vhasadzi vhanzhi, Ndwaelo yovha i yeneyo. Phedzi ho vha hu tshi itwa nga mulayo. Kusadzi muhulwane o vha a tshi dzula e ene. Zithu zwothe zwa vhasadzi vhatuku zwo vh zwi tshi dzhena ngae kha munna wavho. O vha a tshi vhusa. Huno na ene ✕ munna ✕ tshiita ngauralo. Zwino midi i vha yo fhatwa u fhira misi ya zwenezwino. Vhatu vho tshinya Mulayo wa tsiki va Venda. Vivho lo vha li sa andzi u vha hone. Munna o vha a tshi shavnisa nga Maanda o fanela u tondwa na u fundwa u fhira zwothe-zwothe. Phedzi nndwa dzovha dzi sa thongei vhunga muthu i muthu tshitanda tshi si na ndevhe.

Vhasadzi vhovha ✕ vha tshi ✕ lwa nga kholomo na malembe na dzimbudzi. Tshiakhamadzo kha zwothe ndi uri ✕ vho vha vha tshi fulufhelana nga maanda. Muthu o vhaho a si na thundu o vha a tshi di wana mosadzi ngau sumbedza phedzi kukunwani kutukukwa mulenzhe. Vho vha vha sa vh li tshifhinga tsha u do wana kana u vhusa kholomo idzo ngatsho. Ngauralo ho vha hu si na a kundwaho mosadzi. Zwo vha zwi sa dini u dzea.
87 ✕ Zwino heneffo vhatu vho vha vha tshi tshila nga vhuthu,

Vhatu vha mahosi, kutshelele kwavho kwo vha ku tshi fhambana na kwa vhatu vhanwe. Mulayo wa mahosi u vha u sa tendeli uri vha ende vha tshi ambisa vhunga vhanwe. Ho vha ha tshi tou runwa Mudinda a divheyaho u tshimbila a tshi khetha vhasidzana vha vhudi a vha ambadza vhulungu, ha mbo di pfi ndi mutanuni wa musanda a ambo di tuwa na zwenezwo. Tshidinaho ho vha u rola vhasidzana vha vhasiwana vha sa mmali.

Arali i vhutshinyi vhuvha vhu hone vho songo ✕ andesa. Milayo yaho i vha tshi tou tumbisa muthu kha tshiludza tsha nndu kha hezwo. Huno kha tchana na tsidzana zwi vha zwi siho na khathihi.

Halwa na hone ho vha hu tshi nwiwa nga mulayo. A si vhatu vhothe-vhothe vho vhaho vha tshi nwa. Vhuvha vhu tshi

88

nwiwa nga vha-kalaha na vhakegulu na vhanna vho khwathaho na vhasadzi vhavho. Huno arali i vhabvana na vhavhera vhovha vha tshiiliswa u nwa. ~~Mukox~~ Muloyo waho wo vha u tshi tendelela vhanna vha vhana vhararu kana vhana, na vhone vhasadzi zworalo. Vhathannga n. vhasidzana vho vha sa zwi fari. Ndi musi i muila ngoho. Halwa tshifhinga itsyo vhuvha vhu sa ~~mx~~ nwiwi vhusiku unga misi ino ya namusi. Ho vha hu tshi nwiwa u tuwela u bvani ha kholomo u swikela kholomo dzi tshi valelwa, ya mbo di phetho. Muthu muswa a tshi nwa halwa zwo vha zwi tshi shonisa na u nengisa. Madavhani vhovha vha tshi la magaku na nama na mabundu fhedzi. Hu si na mbilaelo ngomu sa zwino.

Vhunanga hu kale ho vha ho khwatha, vhuvha vhu si na vhufhuri ngomu. Muthu wa nanga o vha a tshi wana tsha biko lawe nge mulwadze wawe a fhola. Thangu dzo vha dzi si nzhi. Phedzi vhanwe kha thangu dzavho vho ~~xxk~~ ~~xxk~~ vha vha tshi mangadza nga kuitele kwavho. ngauvha vho vha vha tshi amba zwe wa dela u sathu na u vha divhisa zwone. Ndi tshinwi tshi mangadzo tshi sa koneiho. Milimo yavho i vha i tshi mangadza na u kanukisa vhathu kushemele kwayo, i sa fani na ya maduvha ano ~~amubindulo~~ wa mali. Nanga nzhi dzo dzana na vhunanga hadzo na ~~milimo~~ yadzo ya maanda. Tshi vhaishaho u fhirisa ndinganyo ndi ~~uri~~ vha vha sa funzi muthu munwe ~~h~~ naho i nwana wawe vhukuma-kuma a so ngo tusa kholomo. Vho salaho naho ndi vho vhaho vha sa teledze u runwa u eba milimo. Hu vha hu si na zwa luputulula thevhele nga maanda. Mala nanga o vha e dali zwituku. Arali nga dasi ~~hi~~ litadulu hu na tshi tshinvaho na u fhandekany'a midi ya vhathu, na u vhanga dzinndwa ndi thangu. Midi mihulu kale i vha yo fhatwa nea u thangu dzi vha dzi so dala. Mahosi na hone a sa tendeleli mishumo yau ralo. Ngoho vhanzhi vho kundwa nya vhunanga havho khotse-avho. Ndi afha murero zivhunduni minwe u ri: hu bebelwa vhunanga vhutsila vhu vhonwa nga mato, atsina lunwe vha ri: hu bikelwa

89

Vhunanga vhutsila vha vhona nga mato. U sumba kufhambanele kwa dzinanga.

Huno yeneyi ndi yone mikhwa na kutshilele kwa Venda ro ku ambaho nga tshikhau. Milayo yone ndi minzhi, minwe a i na pfanelo henehafha. Phedzi iyi ndi yone matsinde a shango.

Mitupo ya dzitshakha vo no dzi shandulaho lushaka luthihi lwa ~~Wa Khazneza~~ Vhavenda yo dalesa u vhala ndi u pfa nungo ngoho. Mu-sika-vhathu ndi ene a nga i tutusaho nga ndila yaho.

90

Vhalemba

Vhalemba ndi lushak lu tshilaho vhukati ha Vhavenda. Vho taha vhothe nga tshifhinga tshithihi. Lushaka holu lu mangadza nga maunda nga afha lwo fhambanaho na dzinwe tshakha. Lushaka lwa hone lwo no xedza na luumbo lwa hone vhunga lwa ha Ramabulana ngaafha ro no pfaho ngaho. Ri-do dzo linga u gaganya nga dzalwo ngaafha lwotshimbilaho ngaho.

Lushaka lwa vhalemba lu bva seli ha phusela thungo ya vhukalanga. Phusela hu tshe talutshedzwa ndi uri Lwanzhe. Thedzi zwino a hu divhei uri na lwanzhe vha lu ambaho ndi lu fhio-naa, kana ndi lwanzhe Lutswuku "Red Sea" kana lwa Mediterranean Sea. Ndivho henefho yo sala. Hedzi ri nga di ~~amba~~ nga u khwathisa uri Lwanzhe Lutswuku nga u vhona mishomo yavho na zwiito zwavho zwi tshi todou fena na zwa **Vha-Israel**, khamusi ndi phuli kana mathubwa o salaho musi vhana vha Israele vha tshi tuwa Egypt. Ndivho henefho ya mbo di ita tshi tahe nga u humbula ~~kwaz~~ lwanzhe uri ndi lu fhio shangoni la Egypt.

91

Huno vhathu avha nga tshifhatuwo tshavho na nigno dzavho ho pfala uri vhovha vho nakesa, ninga dzavho dzi tshi nga dza Makhuwa. Phungo heli ndi la ngoho-vhukuma. Tsumbedzo yaho nkhei. Vulemba a tshi losha vha ri mulungu-mushuvhi muhulu wa vhukalanga, ndi kubvumele kwavho. "Mulungu" ndi uri likhuwa. A vho ngo zwifha vha tshi ri: a lu khwathi phedzi lunundu, lu ~~kk~~ khwatha na thanda ngomu.

Khosai ya vhathu havha o vha a tshi pfi Mulemba. Dzina ~~z~~
heli la Mulemba li tshi todiswa dzalo ndi uri "mulambe" a lambaho
tshithu. Dzina lawe la la hana li tshi pfi Nkalahonye. O
vha e munna mulapfu wa vhudi wa ningo ndapfu. Tshifhatuwo
tshu tshawe i tshitamba-tuwa nga maanda, vhanwe vhukate havho,
muthu o vha a tshi kani ndi makhuwa. U naka havho hu tshi
tou fhata.

Hu wanala uri henefho o swika shangoni la vhulozwi a
vhusa ngauri vho vha vha tshi mu shavha. Vhathu havha naho
vhovha vha si na vhukoné, vhovha vhe na vhuhali sa ndau na
nngwe. Vha sa shavhi u vilingana na dzitshakha dzinwe. Muthu
wawho o vha a tshi di wanala o tou toro vhukati ha tshakha
dzinwe a sa shavhi a sa tshuwi.

92

Nkalahonye o da na vhathunyana havha vha si ngathi, vhe
vha shavhi vha kholomo na nngu na mbudzi nga u dzingela makunda.
Ndi hone a tshi newa dzina la mushavhi wa thundu. Ndi ~~z~~
zwauri munna a tshimbilaho a tshi renga na u shumela thundu.
Ndi kwone kumelele kwa dzina ilo, la mbo di mu nambatela lavha
tshi nondenonde.

Mulemba ndi hone a tshi vha khosi ya vhukalanga thavhani
ya "Mbelengwa." Ri do elekanya ngaafha ro ambaho nga thavha
dza ha Mambo. Munna muhulu a vhusa. Shango la mu shovha na
u maluvha. Vhathu vhovha nangoho vha tshi vhulaha dzindau
na zwinwe zwiphuka vha tshi disa khae, u luvha ngazwo a sa
li; a tshi a thi li zwa u fa, ndi nyamafu. Phuka nzhi o vha
a sa li a tshi to nona phuka dzi difhaho. Vhathi vhawe ~~z~~
na vhone vha sa li, a laho o vha a tshi pandamedzwa na u solwa
lushakani lwa hawe. Huno ngauralo vhakalanga vha mu ira dzina
la "Tshinyamaliso nga u hana zwa u fa. Muthu uyu o vhusa
maduvha malapfusa. O vha a tshi di tonda na u di funesa.
Nwana wawe i "Ngwedzi."

93

Vhathu avha mbofho yavho yo vha i ya u pfanana. Tshee vhe

ri a ita vhovha vha tshi tshi ita vha sa shavhi vha sa ofhi

naho vhathu vhe vhanzhi.

Huno ro no amba uri vho ri u tuwa seli na lwuno la Phuseela vha da thavhani ya "Mbelengwa i na vha vhuya." Mbelengwa ndi thavha ya vhudi-vhudi yo tou dzula yo tenyama i yothe vhukati ha shango. Vho vha vho fhata mudi muhulu hone nga tshavho hu si na mutsinda. Vhakalanga na vhalozwi vha tshi da vha tshi luvha nga zwothe-zwothe two fanelaho.

Nkalahonye ✕ o fela Mbelengwa, nwana ✕ wawe Ngwedzi a dzhia tshidzulo tsha vhuhosi a vhusa. A di vhusa nga kuvhusel kwa khotsi-awe. Hu sath u ✕ isa kule-kule "Ngwedzi" a dzama Nwana wawe Shimbani a dzula vhuhosini.

Nga misi iyo vhovha vho no rola minwe mekhwa va vhakalanga. Vha tshi vho dzea vhasadzi vhanzi u fana na vhanwe ngauri u thomani vhovha vha sa dzei vhasadzi vhanzhi. Ndi afha vha so ngo vhaho na mifhirifhiri kuvhuseleni kwavho!

Khosim Shimbani a bva mulo nga u dzea vhasadzi vhanzhi, a si tsha khetha vhunga vha u thoma. A beba vhana vhanzhisa. A vhusa yavha mudi mu lila ngoma.

94 Huno heneffo ri pfa uri o vha o no vha na "Thevhele" ya vhunanga vhu mangadzaho. Mutotowedzo wayo u pfala uri ndi yavho makulu-wawe. Vho vha vha tshi shumisa yone. Thevhele yaho vha tshi ri ✕ ndi "Zhwangala vhutshena zhwa madzi-kande." Mushonga wa hone ndi mu tshena a u fhisowi. Vha tshi u renda vha ri: "Zhwangala vhutshena zhwa madzi-kande, muri o sa fhisowiho." Mushonga waho u tshi sindwa u sindwa nga vhananyana whatuku na vhakegulu. A si u akhamadza hazwo. Mushonga wa hone vha ri arali na vhofha mapfundo a mona mudi, zwivhanda na vhathu two vha zwi sa nzheni vhusiku. Maswina a tshi ya hone mudi wo vha u tshi shanduka swiswi litswulitswu, ili lihulu lothe, ha tou nzwii! vhathu vha si tsha vhona na t tshithu. Ndi yone ndila vho vhaho vha tshi kunda vvathu ngayo. Huno heli ndi fhungo la ngoho. Mushonga uyo muembi o u vhona nga ✕ to na zwito zwaho?

95

Huno yo ri nga u todesa lupfumo hu Vhalemba, khosi ya vhalozwi ya dzea nwana wa shimbani wa tanzhe. O dzetshelana havho o bva u pfanani. Mulozwi o vha o di nekedza kha shimbani u fhirisa Tshiga. Nwana hoyo o vha a tshi funwa nga khotsi-awe nga maanda. O mu funza na thevhele yothe yawe naho o vha a sathu u khunyeledza ~~z~~ zwothe. Musidzana a vhingwa a ya nga zwavhudi vhuhadzi. Vha mu takalela zwi hulu na shango la mu funa. Ho ri hu sathu u isa kule vha vhuhadzi vha thoma u mu sengisa kualafhele kwa havho. Nga u tshuwa na u shushwa nga vhathe a thoma u funza munna wawe; a vha funza vhumanga ha khotsi-awe. Phedze o vha a sathu u vhu khunyeledza hothe. Mulozwi a nea mbudziso a ri: Ndi mini a tshi fhenya mahosi na mahosi? Ri divhise ndila va hone. Ro lingedza nga ndila ye wa amba, a zwi konadzei. Nga u shavha u vhulawa na u shindeledza, ndi hone a tshi yo tswa thevhele ya khotsi-awe a siho. Ndi hone a tshi vha funza kuitele na kushemele kwaho! Mmbi ya mbo di ramba na heneffo, vha wana Vhambelelengwa vha tshe vho di dzulela. Vha tshi tavha mukosi vha tshi ni a welwa, mukalaha a tshi ^{yā} tungulane yawe, u lugisa swothe a wana ho kou swoto. Ndi hone vha tshi fhenywa Vhambelengwa mulozwi a vha murena.

96

Ndi hone u tuwa henehafho vha tshi ri: Nwana wa Mulemba a ~~z~~ si tsha dzewa nga musendzi, ndi uri a laho nyamafu. Vha ~~z~~ vho mu lisa nyamafu a livhala milayo ya hawe; na hone ndi a tengwa tshiundu. Tshiga i tshi tshi ri ho: Vhalemba avha limi dzunde la musanda nguari ndi vhasadzi vha musanda li bva heneffo u ri vha dzea nwana wa Mulemba. Ndi nnyi a nga li hanedzoho? Mmbi inwe na inwe i bvaho u ya nndwani yo vha yo fanela u phungwa nga nanga ya Mulemba. Nga maanda vha nndu ya Ndouvhande ndi vhone vha handululi vhayo.

Tshavhuvhili mudini munwe na munwe u vha wo fanela u dzula na Mulemba uri a do vha shidzola nama dza dzikholomo. Hone na namusi hu tshe ho ralo. Mulemba ndi mapfura a musanda. Ndi ene a r- mu netshedzi kana muhwedzi ngwena ya musanda.

97

Ndi hone vhothe vha tshi phumea na vha ha Thoho-ya-Ndou vha tshi da Nzhelele vha tshi fhata "Dzata." Nga misi iyo ndi musi vho no tou forakanesa zwi hulu ngoho. Ndi hone vhone vha tshi fhata ha Raliphaswa. Kusumo wavho musanda ndi u dzingela vhabumakadzi na vhatanuni vha Musanda vhukunda na u vha vhumbela dzikhali. Shango lothe li vha li sa divhi kuvhumbele kwa khali.

Mitupo heyi minzhi-minzhi yo bva misi vha tshi shavha u vhulawa nga maswina avho. Huno maswina avho musi a tshi vha k vhudzisa uri ni vha ngafhi, vhone vha thoma u di ira mitupo munwe nga u shavha u pondwa; munwe a ri ndi wa ha sadike, munwe a ri ndi wa ha Mi Mpilo. Vhat tshi ralo vho vha vha tshi shavha u di amba u ri ri vha Mbelengwa. Na uvha vho vha vha tshi toda Thovhela wa hone, "Mbelengwa-i-na-vha vhuya." Muthu waho na namusi wa a tshi ana a ri: Mbelengwa i na vhavhuya, Hazhi. U amba tsho khwathaho vhukuma-kuma. Ndi hone midzi minzhi ya vhalemba i tshi thomea. Matsinde aho khea: Mbelengwa, sadiki Mpilo, Bakali na Mpose. Matsinde hayo o shandukela shimbani a thoma u lwa nae. Phedzi nga muri wawe: "Zhwangalala vhutshena muri o sa fhisifihi" Nga tshilemba vha ri: Byangalala muti o se nga pisiwe nt wa makulu madzikanda, vha fhenywa na u kundelelwa vhukuma. A huna Malemba a sa bviho vhukalanga. Vhanzhi vho vha Masandukwa Ndi afha na zwino ho pfiho vhalemba ndi vhalemba vhathihi vho tou serekana.

98

Huno heneffa ri sathu u vuledza ndima na u kuvhanganya mashambo, na u Munedza mwongo ro u wanaho, ri do vhona wa thavha ya Mbelengwa.

Mbelengwa ~~sh~~ ndi thovha ya vhudi-vhudi, yo dzulaho m mudavhini wa vhudi-vhudi wo Nakaho, ho to Nzhenzhema. Hu na milombo minzhi i bvaho thavhani heyo, yo tunga thavha yothe a huna hu si na mulombo thunzoni dzayo dzothe. Phedzi mihulwane ya hone ndi heyi: Mutetinwa na dzanu na Nahwe na Nwenzhi. A su limiwa ha muthati wa tshi makhuwa (rice) hone ndi ida u vhone! Ndi fhethu ho nakaho. Hu tshe na mifuvha na m. tombo a vhudi a kale. Mbelengwa, ndi muri u re nntha ha

vha songo swika hone.

99

Mafhungo manwe a mazwifhi khayo ndi uri vha ri arali u na ndala, wa tota fola wa vhea fhasi thavhani iyo zwino wa phuphutela na u loshelela, u do u tshi ya phanda wa kosou wana zwiliwa zwo vhewa phanda hau afha u yaho. Twiliwa hezwo vha amba phukha dza shango arali u muzwimi. Ndi dzone dza thavha ya Vhalemba.

Vhalemba vho vha vhe na zwiila zwi funesaho na zwa vhana vha Israele. Kuilele kwavho ku fana na kwa vha Israele.

Zwifubo zwe vha vh vha tshi funela u la ndi zwi re na khwanda dzo fhandekanaho dza vha mbili, zwa dovha zwa vha zwi dzeulaho kha zwifubo. Zwi dzeulaho arali zwi si na khwanda dzo fhandakanah vhowha vha sa li ~~gik~~ ngoho kha kumelele kwovho. Phukha dzo vhabo dzi sa liwi dzinwe dzadzo nkhedzi. Kamela na mbila, Nguluvhe na muvhuda na zwinwe. Vhowha vha sa li nema va zwenezwo zwifubo, vha sa fari zwidu zwazwo; yo vha i zwiila khavho. Zwifubo zwothe zwi tshimbilaho nga marimba, vha tshi zwi ita zwa ~~gik~~ dzitshikha. Ane a fara tshidu tshazwo o vha e wa dzitshikha u zwicki a tshi tandzwiswa zwone. Kha zwinoni na hone hovha ho di ralo. Manwe madzina azwo ngea. Gonk, na linaga, na mphwe, na gwiha, na thame.

100

~~khim~~ Huno musi hu kha di vheregwa vho Khimbini, Mulemba o vha a tshi u vhuva hone a thoma u tandzwiswa a sa athu u la na u fara-fara zwa fhano hayane. Ho vha hu tshi vhulahwa nngu ntswu kana mbudzi ntswa i si naho muvhala, a tandzwiswa ngayo. Ndi afha ho bvaho Murero wa uri Mulemba-vhukuma ndi musadzi munna ndi mulemba tsikhu. Vhakalaha vho vha vha tshi anganya na u fhima uri khamusi vho la zwiilaho. Makhuwani. Milayo minzhi ndi ~~yav~~ yavho, vhone vha Israele. A hu divhei afha vho vhonanaho navho.

Milayo minwe yo daho na vhalemba nkhei: Ngoma ya murundu wa u rubisa ~~khim~~ vhana ndi wavho. fhedzi murundu u vha u sa dzuli kule ha mudi. Na hone hu sa semwi Muthu kana u semana. Two vha zwi tshi ombedzelwa ngoho. Musenzhi a sa weli, ngauri

101 ū da na vhone munoo, vha tshi shuma mushumo uyo. Phanga dza hone hu tshi pfi ndi tshishizho. Vhat u vhanzi vha tshi ri ndi mufhangwa wa Tshinyai Matsheu-nga-hothe.

Vhasedzana vhatshilemba a vha dzewi nga tshakha dzinwe u fana na vha-Juda na hone vhusha ha vhasadzi hu pfala v vhunga ho thomea khavho. (Musidzana o vha a tshi u hula a dzula Tshifhinga tshilapfusa a sathu u vhiengwa). Arali i masuhana o vha a tshi d^{at} dzea o no bva tshitovhosa-khome.

(25 or 30 years of age).

Zwino ro no a pfa a murundu wa vhaledmba ngaaafha o ts imbilaho ngaho. Huno ri so ngo hangwa uri u vha u sa ntshedzwe ~~ti~~ tshithu murundu waho. Ndi musi i vhatshakha vha hu tondaho nga msanda. Zwino Mbudziso i nga di vha hone ya uri naa namusi/khefha i tshi wana mahosini a ha Ramabulana naa? Ahaa! ngangoho zwo di ralo. Phedzi muratha-mapfene wo di vha hone kha hezwo.

Muthu wa u t^homela Vhavenda vhothe-vhothe u rubiswa murunduni wa Vhaledmba ndi Makhado Tshilwavhusiku tsha ha 102 Ramabulana. O/ruba ha mashau shangoni la Vha-famadi. Muvhudu o rubaho ~~khawo~~ ndi wa Doli mudini wa Vhaledmba afha hu vhumbwaho ~~vhu~~hosoi ha ha Mashau. Dzina lawe li tshi pfi Razwimicane. Dzina ilo li amba u todesa na u zwimesa mikhwa ya ~~Vhahabon~~. Ndi hone afha ho renwaho muratho vhuukuma. Ndi afha ~~ngoho~~ vengano la Davhana na makhado la mbo di tou hulesa; hu tshi pfi ndi Tshilembana tsho tou shanduka. U tuwa ~~hene~~ho Makhado, Thovele o dzhena vhuhosoi murundu wa mbo di khunyelela musanda. Vhatu vha ri u rubiswa ha rubiswa na nga vhakalaha ~~ngoho~~! Ndi hone Mphe phu mmula-ea-tsie-Tshilamulel; * vhakalaha a tshi tou goledza na u khunyeledza zwothe-zwothe. Huno ha Tshibasa ha di sala murundu u sahtu dzenesa.

Thabelele yavho kha Mudzimo

Vhaledmba vha tshi thoma zwa kurabelele kwavho vha sinda mavhele so ngo tuvhalwa na hone a songo lovhewa, a tshe mavhele tshikanda.) Vha sinda a vhuva a gomela. Na hone a

103 sindiwa nga vhabvana vho takalaho vha mirado i di ofaho. Nga tshifhinga itsyo vhanna vhone vha tshi kha u thavha mbudzi kana kholomo. Mbudzi yaho kana kholomo yo fanela u vha ntswu; arali i a na tshivhadzi vho kundwa u wana yaho vha dodza midzeru afha hu re na t hivhadzi tshi tshena. Mbudzi yoho yo fanela u tondiwa zwavhudi vhudi: vhotu vhaho vha fanela u tamba vha bvisa tshikha yothe. Nama dzone tshi tumukanyiwa nga pfanelo yadzo ngaafha he mudzimu a dzi vhumba ngaho. Malofha na mala a two ngo fanelwa u ~~kwak~~ hasakanywa khamusi u dodza dzinwe nama. Aiwa zwi tou takhiwa zwone-zwone.

Mbudzi i tshi vhulawa i thoma u rabelelwa. Mufhangwa na wone wa dodzwa luvhanda lwa uri nama i si do tshinyala. Muthu a tshi fhedza zweithe u fhedza nra amu.

Vhathu na vhone vho fanela u da vho tamba vha si na tshikha Nguvho dzovho dzo fanela u da dzo natha zwovhudi-vhudi. Na hone lwo vheulaho lwo vheula ngoho. Huno musi vha tshi la nama mashambo a kuvhanganywa fhethu buthihi. Muhulwane wavho a re na pfanelo, vha sathu u la ndi ene a rabelaho nga tshikalanga tshi ne vha ri ndi tshone Tshilemba. A tshi fhudza vhothe ngaafha he vha kanda vha ri vhothe khat ihi: Amu-amune-amu. Vhathu havha vha tshi vho ita hezwo a si u ~~naka~~ hazwo ugoho. Muthu u wana vho tou rendelele muhulwane wavho o gwadama nga m gona vhukati havho. Huno tshinwe tshimangadzo nntha ha zweithe, ndi u nama yoho a i shelwi muno. Zweithe two fanela thoga kana u shaya ludungelo lwa muno na zwithu two vhilaho. Ndi afha hune mavhele vha tou gekha tshigekhe tshi si na mutuku.

Tshiga tsinwe tshi mangad aho habe: na u kanukisa vhathu vha tshakha dzinwe k ndi u vheulwa havho. Nwedzi munwe na munwe vho fanela u vheula arali mavhudzi e mahulwane. Na hone musi vha tshi ri: Nwedzi u do dzula Matshelo. Vhavenda vho vha vha tshi divha uri nwedzi wo dzula nga u vhona Vulemba o palulwa. Nwedzi wa vhalemba u vhonelw sambeloni. Hezwi zwi sumbedza uri vho vha vha tshi divha u vhala. Arali i

sambeloni vhovha vha tshi shela madi muthu a lavhelesa nga ngomu halo. Ndi afha Vhalemba vha khwathisaho ngaho uri nwana wa Mulemba ha dzewi nga musendzi a nga do tegwa tshiundu a do kundwa maano, a si thanye nga hetshi tshiundu. Atsina arali nwana wo musendzi a dzewa nga Mulemba u do talifha nga u vheulwa thoho.

Huno vhatbu ndi afha hune vha ri kani vho pambuwa kha Vha Israele. Mbilaedzo dza vhatbu vha vhalaho buku ya Phungo la Mudzimu vha na u k kanuka nga maanda. Vhakalaha vhanwe vha ri: Mudzimu wa Makhuwa ndi Mudzimu wa Vhalemba. Huno heneffo zwa dovha zwa mangadza ngauri ndi vhatbu vha sa tamesiho buku ya VhaKristi. Mafhungo a vhatbu havha a konda nga maanda u a pfisisisa. Muthu a tshi elekanya nga ha dzavho u to gekha tshigekhe tsha movhele a thonwani a songo lovhevaho. Nga maanda arali ri tshi elekanya uri lushaka holu lwo vhofhulu wa u dzea Tshakha dzothe-dzothe na u vhona kuilele kwavho kha zwothe-zwothe zwi waniho kha Vhuna vha Israele.

106

A ri di; zwino ri nga rini-vho! Ri do di tovhela a vhannzhi.

Vhatbu vhothe-vhothe vha ri: Vhalemba ndi Vhalemba vhatih. ~~vha bva mudzini muthihi Tsikhoni yavho.~~ Ngangoho kha zwothe ~~zwothe~~ ~~zwothe~~ na u nwaliwa hafha ndi mafhungo o khwathaho, a pfalaho a ngaafha ndila dzo tshimbidzwaho ngaho nnthani ya ha Vhalemba. Vhatbu vhakale vha na murero u khunyeledzaho zwothe hezwi na u zwi khadeledza ~~vhudzuloni~~ vhudzuloni hazwo u ri ho: "A ri dzeni Nari, ri si na mmbwa." Na hone u dadzisiswa nga.hoyu: "Khumba ye ya vha i na munro, ludungela i tshe nalwo."

Lwamondo

Thavha ya Luomondo yo toda u lavhelesana na ya ha Tshivhas naho hu na zwitavhana zwinzhisa vhukati hadzo. Ndi thavha yo totomuwaho nntha ha dzinwe. Arali u thungo ya Luvuvhu a si

107

naka hayo nandi-vho. Hone ndi thavha ya mapfene Mannzhi na nngwe nnzhi hone.

Mafhundo ayo ndi uri vhe ri yo dzulwa nga Vhalaudzi-mashandukwa. Ndi vhathu vho ~~shim~~ shandukelaho tshakha dza havho.

Hu pfala uri vho dalaho hone ndi vhatonga vho vhoho vha tshi pfi vhalauti. Vhatonga havha vha bva henengei Vhutonga nga u tshimbela vha tshi renga Malembe na mikumba ya dzinngwe na zwinwe zwi todeyoho ngei Potogisi. Huno arali i thavhani heyo, vhone vho ya nga u zwima dzinngwe. Vho's ~~sw~~ swika hone vha thoma u rea. Vhovha vha tshi fasha dzone, dzinwe vha ishi sumu ngadzo. Musanda Lwamondo.

Zwino Tshimangadzo tsha thavha ~~hym~~ heyi ndi u edela ha mapfene hone. O vha a tshi o edela vhusiku a i ta a tshi vuwa arali a tshi vhone muthu vhusiku. Huno evali i vhathu vhaho vho vha vha ish vuswa nga mapfene. Vhathu vhaho vho vha vho no lemuwa kulilele kwa mapfene haya na ku kanukele kwao, a tshi vhone muthu vhusiku. Zwino ho ri nga nndwa ya Songendaba vha tshi lwa hone Lwamondo na vhane vha shango vhathu ha vha vha Vhalauti vha dzhena khavho vha tshi shavha u vhulawa.

108 Songendaba o ri fhennywa a tshi fhira Vhalauti vha sala vha

tshi lata ~~swi~~ ambaro zwavho vha dzhena Tshivendani Tsha Tshilaudzi. Vha di shandula Vhalaudzi, ngauri vha vha vho no di pfa uri h_u na Vholaudzi-vha-Tavha-Tsindi; na namusi a vha tsha vhidzwa Vhatonga ndi vhalaudzi vho dalaho; hone vhe mashandukwa.

Mapfene eneyo o vha a shusha mabunyu o daho na Songendaba. Mabunyu o shavha a tshi ri vhathu (vhathu) vhaho vha lwa nga dzipfene. Ndi u ri vho vha vho lumbula u vha dodela vhusiku. Zwino mapfene a akhamadzwa ngazwo zwa vhathu vha tshimbilaho vhusiku. Phuka dza misi iyo dzo vha dzi na zwiga.

Huno arali i Vhalaudzi vhukuma vhane vha dzina ndi vha ha Masia. Ndi vhone Vhalautsi-vhatesvha-Tsindi-Ndi hone Mudini wavho wa musanda. Kutavhana kwa ha Masia kwo livhana na Nngwekhul hayani h Vharonga. Arali i afha vha~~f~~ tahaho hone a hu divhei

zwone-zwone. Hu fhmiwa nangwe two ralo uri vha taha vhukovhela.

109 Ri ~~ik~~ tshi londisisa zwavhudi-vhudi hu wana Vhalaudzi who dala Vhukovhela vhukati ha vhasuthu. Muthu a tshi ya ha Mashashani u do wana Mulambo u no pfi "vhulsudzi" kana "Muladdzi" (Bloed or Blood River). Henefho ndi afha who swikaho vha fahta hone. Huno zwi vhonala uri who tuwa vha mbo di haak hasakana na shango vha tshi da muno.

Mafjim & Mafhungoni haya pfanelo yaho ndi u todo divhisa uri hu na Vhalaudzi-vhukuma Vhatovha-Tsindi na vhalaudzi-Vhatonga vha Lwamondo. Huno na hone zwi ri sumbedza uri vhathu ri shanduka sa mavhele. Ngohongoho. Makhuwa who zwi vhonala vha tshi toma muswiri kha mulamula wa mbo di shanduka mulamula. Ndi ngoho mmbwa hu zwima ya a muambi. Na hone mmbwa hu vhulaha i zwimiswaho nga mune wayo.

Vhalaudzi vha ha masia namusi ndi vhathibi na vha ha Ramabulana; Ngauri khosi Mphephu Thovhele o vha e Muduhulu wa Vhaluadzi. Ndi vhone namusi vha who vheaho vhuhosi ha Ramabulana. Tserekano ya vhathu matsiko a si u akhamadza hayo,

110 Yawee!

110 Vhatonga shangoni la Venda

Shango la vhutonga li thungo ya vhubvaduvha. Ndi vhanwe vha lushaka lwo dzhiabo muhasho (kana Tshikhau) wa u thoma wa Vhubvaduvha. Ndi a vha vha ngaho who tshimbela na lwanzhe lwa magula (Indian Ocean). Phedzi a ri nga fara-fari nga maanda kudzulele kwavho shangoni la Vhatonga na kudele kwavho hone. Huno arali i mukovhe washu ndi wa kudele kwavho muno Venda-kashu.

Vhatonga (Matshangaana) vha tshi da muno Venda who da nga u pfa shango la Venda u nona halo, na nxa thundu yalo. Ngoho mafhungo a kule a si u tamisa hayo arali muthua tshi a pfa. A tou rothodza mapfura ndevheni! Huno who da fhano vha tshi rengisa vhulungu, na zweambaro zwi sa divhalei zwa minwenda ya muridili, na Phanga, na zwinwe zwa tshifhinga

112

itsho. Zwithu hezwo vhovha vha tshi renga kha Mapotogisi (Portuguese), zwinwe vha tshi to u rola u da o vha rengisela muno. Huno vhone vha da nazwo muno Venda u da u nga thengo yavho, vha tshi renga malembe kha Vharonga, na kha Vhavenda vho zwi kuvhanganyaho. Nga maanda zwi tshi waniwa Vhavendani. Vhathu havha nga maanda vho vha vh tshi toda Nanga dza Ndou na u zwima dzone. Mberego ya tou~~v~~ vha khulu ngoho.

Zwino arali i vhone vho vha tshi dovha vho di rengisela hahavho; vhanwe vha tshi nea vhane vhavho. Malembe vhanwe vho vha vha tshi ~~mik~~ mala vhasadzi ngao. Huno arali i nanga dza dzindou vho vha vh tshi renga zwigidi kha Mopitogisi ngadzo. Zwino ngauralo shango la Venda la divhea Vhutonga. Mulomo wa muthu u fhira ngoma u lila nanadi-vho.

112

Muthu wa mutonga wan thoma-thoma u da u dzula ndi Munene wa ha Maswanganyi. Huno o ri u swika a humbelu u fhata kha khosi dza Vharenda, vhone vha mu tanganedza ~~na~~ zwavhudi vhudi ngaura yo vha i vhathu vho vudaho. Zwino a mbo di shunduka Tshiwelo tsha vha vhambadzi, na vharengisi vha vhatonga muno Venda. Ndi afha ho bvaho murero huyu nga tshitonga, "Hi landa nkondo wa vhashavi." Ndi uri ri tovhela mulenzhe wa vsharengi. Ndi nnyi a nga hanedzanaho na hezwi. Munwe murero u fanaho no uyo u ri: (Nkondo ma-alak ku shava Madzanga ya wana.) Ndi u ri nga Tshivenda: Mulenzhe Ma-tata-u tshimbila u la zwavhudi-ndi zwawo. Huno vha ~~nk~~ hashu-ni! Vho vha vha tshi ambanu nga haya maipfi. Ndi zwibule-bule a ri dzumbululeni two dzumbwaho ngomu.

Huno afha Munene o ri ho u swika a fhata hone ~~at~~ ndi thungo ya Luonde. Tshi sumbedzaho ngoho ya mafhungo haya, ~~at~~ ndi luimbo lwe vho swika fhano vha imba lwone vhat tshi tshinela zwiliwa lu ri: "Manana nwagwambeni, Manana nwagwambeni...."

Arali i vha lushaka lwa ha Maluleke luvha lu hone henengei hu tanganaaho mulumbo wa Vhembe na Luvuvhu. Ndi hone lwo fhataho

K44/1

13

hone. Vhatonga vhothe vha ri: Vha ha Maluleke ndi vha "bvesha" (vhavned) ngauri vha na munukho wa vhavenda. Ndi u ri vho vha vho dzula thungo ya shango la Venda. na hone vhovha vha tshi dzekelana na Vhalemba vha kha Sadiki musi vho no shandukela khoro ya. havho. Mazwifhi a ri Maluleke o vha a tshi luvha ngavho. Huno vhone vho vha vha sa dini-lini. Bindu la havha lo vha li si linzhi ngauri vha kule 'na shango la Potogisi.

114

Vhatonga vho phulaho ndila ya thengiso ndi vha ha mpfumu. Ndi vhone vho vhaho vha tshi wana Mai ungu, na Phanga na zwiambaro, na zwinwe na zwinwe two fanelaho thengo muno Venda. Arali i dzenwe thundu vhovha vha tshi u swika, zwa luvha musanda ngauralo ~~mnkt~~ k mohosi a vha tendela u dzula fhedzi hu si na nndwa. Kha vhone ho vha hu tshi todwa lupfumo. Kha u dzitukufhadza havho vha thoma murero u ri ho: "Phungubye loko i pela nkova, yi khotsa ntahila." Ndi u ri: "phungvhe i tshi wela mulambo i tswinga mutshila." ~~Munk~~ Heneffho ngauralo lovha i la maladze. Ngoho itali mueni a si na ndziee dzh-khoroni. Ngauralo vhatnu havha vha thoma u dala ngoho. Lunwe lu si tsha vhuvela haya ngei Vhutonga. Phedzi vhovha vha si vhamashi nangwe two ralo.

~~Besi~~ bone ~~manna~~ munwe wa Lepotgisi a no pfi "Tshiwawa" (Jecoco Albasini), a tshi pfeledza zwa lupfumo lwa Venda n-a na u naka ba shango laho. Heneffho a rera mbiluni yawe u da muno. Mbilu ngoho a i na tsiwana. Phedzi ho ngo vhudza vhothu vha havho vha Mapotogisi. A tshi tuwa hone ~~xxx~~ o bva i wa u zwima dzindou, vhunga vhatnu avho vha ha mpfumu vha tshi swika fhano vho swikiswa nga hone u zwima ndou na u pfa ku fulwelwe kwa malembe.

Ndi hone Tshiwawa a tshi tuwa na vhatnu vhawo vha vhatonga vha divhaho ndila ya u da muno. Hohe o ri u tuwa a ya shangoni li i pfiho Mabulanane tsini ha shango la ha Ngwana (Swazini) na la ba Segwadi. Heneffho Mabulanane vhanwe vhakalaha vha ri ho

irela hone khotsi-munene wa Ramabulana fhedzi vhanwe vha ri yo vha i murathu. Huno a hu divhei zwone-zwone tshi re ngoho vhukuma. Hone arali ri tsni lavhelesa kuvhidzelwe na kunwalelwwe kwa dzina ri nga di ri ndi ngoho. Hu pfi o shavha uri Ramabulana, a mbo di ri "Mabulanane." Shango li nga id-khathulela 'one.

115

Huno ho ri Tshiwawa a sathu u swika hone, vha ha Ngwana misi iyo vhovha vho no puma shango la Vhatonga Kavhili. Zwino vhanwe vho no di nengela ngeno Venda. Tshiwawa a ri u swika hone a di-it a khosi. Ndi hone vha ha segwadi vha tshi hana u pfa; vha mbo di gekhana nai zwihilus a mbo di shavhela muno Venda. O da nga ndila ya vhulovhedzi a si tsha lwa na vhotmu a tshi toda vhudzula. O da e na vhatunyana vhaw vha si na vhukono ngoho. Tshiwawa o swika a mbo di humbela vhudzula kha^z khosi dza Venda musi o no sumiwa nga Vhatonga vhavenda. A humbala u fhata luonde afha a re hone na Namusi.

Huno khosi dza Venda dzo mu tendela hu si na nndwa. A di tukufhadza nga maanda kha-vho, na u vha luvna. Ndi hone a tsni humbela u vhisa vhatonga o daho navho, na avha o vha wanaho fhano kha mahosi ano. Huno vha mbo di mu tendela nga zwavhudi akina u do ita makulela. Arali i matsinde a vhatonga o doho navho khevha: Nwamanungu, na Mbangezitha, na Ndengeza nwana wa Nwamanungu o noyu a re tsini ha Tshifhalafhala nga thango ya vhubva-duvha ha kutavhana kwa ha Magoro.

116

Munene

Huno zwino fhano a wana ~~Munene~~ wa ha Maswanganyi na vhanwe. Ndi hone a tsni mbo di mu vhidza uri ida ri fhate mudi uyu muhulu wotne. Ndi hone munene a tshi vho vhidza magota awe othe ngauri i tshifa o vha o no di-it a mukoma wavho. A vhidza vhaloi, na Matsambu, na vhanwe a ri idani ri d'ule rothe ni do kona u lwa na vha "bvesha," ra vha rolela shango. Tshiwawa u dovha khosi yashu. Ndi hone vhatu vha tshi vho kuvhangana vha fhatelana tsini na tsini. Ndi hone a tshi vho vheia Munene na Pandeka Nduna khulwane dza Vhatonga. Munene

a totomuwa sa mutoto-mbudzi a vha fhira vhothe. Ndi hone vha tashi who dzula nga u fulufhela Lekhuwa. Ndi afha who thomaho u renga vhunduna nga tshelede.

Hano mafhundo haya ri do tou a khankanya nga zwipida-zwipida ngauri a sia Venda nga maanda. Phedzi ndi uri namusi ro vilingana navho, who no vha lunwe lushaka lwa muno, ri who dzetshelana na~~z~~ez nalwo.

117

Zwino ri sathu u khunyeledza zwa ~~Mafh~~ Mafhundo a Vhatonga vha muno, ro no di amba uri Manukusi o fhirela Vhutonga ngafha ro ambaho ngaho musi a tshi fhira muno Venda Zwino u divha muthu ndi u divha tsikhoni. yawe.

Manukosi a tshi swika vhutonga kana vhuronga o wana vhatonga vha si na dzikhosi, hone o wana lushaka lunwe na lunwe lu tshi tou vha na nduna na who-ne-mudi phedzi. Na hone o ri a tshi swika a wana vhatu vhabo no di shavhiswa na u shushwa nga vha ha Ngwana. Tsakha dzaho Nkhedzi: Vhaloi, na Tshauke, na Maswanganyi, na Khosa, na dzinwe nnzhi dzi di vhusaho ngoho. Hu si na khosi i vhusaho dzinduna dza tshakha hezwo.

118

Ndi hone Manukusi a tshi phumekanya a p~~w~~atukanya tshakha dzothe-dzothe a vhumba lushaka luthihi nga dasi hawe a mbo di vha khosi khulu ya vhatonga u swikela namusi. Ndi afha hu ne bva dzina la vhatonga helo "Matshangani" li taha kha Manukusi. Ho andesa lone na namuse. Dzina helo li amba mishumo ya kulwele kwave misi vha tshi thuba kholomo na vhatu a tshi bva shangoni ln havho. Ndi hone a tshi who dzama ha sala vhana vhawe, mzila m Mawewe.

Mzila e Mukomana wavho vhothe. Zwino ene mukomana a pfukha mulayo wa tshi ha havho nga u a ~~xx~~ dzea musadzi khotsi awe a kha di tshila si pfanelo. Murutheu wawe Mawewe a vhewa khosi ngauri o vha sathu u dzea. Mukomana a ana a ri a nga si vhudzule, arali ndi songo vhuwa khotsi-~~xxxxxxxxxx~~ munene waho. Ngauralo a fhiritana mbilu a humbelu u pfuluwa ha Nakaringe u da afha ho pfiho ha "Ramanzhe" (Ramanzu). Nga

murahu ha minwaha i si minzhi a lwa na murathu a shavhela muno Venda nga nwaha wa 1860. Vhathu vha tshi uri u da muno vha ruma gomani ya mu tovhela. Vha lwa ndilani vha ha Mawewe vha fhenywa. Vha tshi huma Mzila a ~~km~~ mbo di dzula na Tshiwawa Huno fhano o dzula minwana mivhili wa vhururu vha kalaha vha vhutonga vha ruma vhathu u da u mu vhidza ngauri Mawewe murathu o vha a tshi vhusa na Vhathannga fhedzi muvhusoni wawe.

119 Mzila a humbela Tshiwawa u mu thusa nga thathu na uri a ambe na mapotogisi u ri vha thuse. Mzila u lwa na murathu Mawewe. Ndi hone Tshiwawa a tshi tenda a ntsha vhathu na u nwalela Mapotogisi uri vha mu thuse. Zwothe zwa tshimbila zwavhudi. Zwino vho u swika vha pandela Murathu, murathu a shevhela ha Ngwana, a vhuya na vho Mapotogisi o no tuwa a ndovha a vha phandela vhusoni. Mawewe a tshi vha pandamedza lwa vhuvhili vhanwe vha mbo di rembuluwa vha vhuya Huno na tshakha nnzhisa. Mzila o vha ene a vulaho gondo lavho la nda muno ngauri o vna'a tshi tshimlula nga ~~is~~ mutsindo. Zwino a tshi da muno ri songo livhala uri o vha a tshi tovhela Tshiwawa o di da ngayi ndila ye ene a da ngayo. O kanda e Vhulovhedzi a fhira Nngwekhulu a swika na thungo dza Tshakhuna a tshi londa Tshiwawa.

Nga tshifhinga itsyo munwe Mupotogisi a no pfi de Gama o vha o no swika a tshi tendeleka na shango vhukati ha vhatonga. Vhathu havha ndi vhone vho khathisaho Vhatonga u dzula muno.

Zwino Vhatonga vho salaho fhano Mzila a tshi lumela vhutonga vhovha vha si tsha pfisia u humela havani havho.

120 Ndi hone Tshiwawa a tshi sala e khosi yavho a tshi vha vhumba vhathu la lushaka lwa shango la Venda.

Huno arali i maswifhi a mafhungo haya a uri ro pandelela Vhavenda dzi ~~km~~ thavhani a a huna ngoho khao. Vhathu havha vho di u swika vha fhata midavhini vhunga shango lavho la vhutonga li si na dzithavha. Vhavenda vho di waniwa vho dzula dzi thavhani na zwigwaranani nga u shavha maswina. Ro no di amba uri vho swika muno nga u vuda na nza vhulendo.

Huno benefho arali i nndwa hedzi dzi ne vha di zuwa ngadzo vho lwa vhe na Tshiwawa o no vha wanela zwigidi, na hone vha tshi vho thusana na Ndavhane swina la ha Ramabulana. Nndwa yavho ya u thoma yo lwiwa na Vhatshivhazwaulu, afha ho vhaho ho dzula Manukusi na Songadaba. Huno ya vhuvhili ndi ya "Bonde". Hothe hothe vha tshi fhenya ngauri vhovha vho no di farekana na vhanwe vha Venda. Huno nga tshifhinga itsho Munene o vha e khosi khulwane. Zwino nga luswike-swike lwavho, vha mbo di mu fneta sa khali, a shavha u vhulahwa a ya ha Tshivhaza a i ta nduna ya Vhatonga vhaho.

121

Huno ha issa-isa nga tshinwe tshifhinga vhatonga ha pfi nga vha humele vhutonga ha Musapa shangoni la Bileni. Vha mbo di hanelela fhano; a vha ri: ri mapulasini a mavhuru (farmers) vna nga si ri tendelele u humela muraho hone vha songo amba navho. Muvuro hene fha u ro: ~~Khumba~~ Khumba ye ya vha i na muno, ludungela i tshe nalwe. Vhovha vho no wana ludungela lwa Venda, hu si na muthu a hanaho. Ndi afha na hone ho bvaho murero kana tshiga tsha u ri kholomo a diziyi Vhatonga na Nanga. Vhovha vha tshi ambani naa?

Huno makhuwa o vhaho o da u vhidza vhatonga u ya musapa ndi murena watt na Williams vha tshithamugana hetshi (Chartered Company of Rhodesia), Vhatu vhatswu i havha: Hakamela Tlakula Tshivhambu, na sam ntibyane, na Ben Mbambu. Ndi vhone vho vhidzaho vhatonga vhothe na u vha divhisa mafhungo hayo.

Vhone vha mbo di landula ngoho. Mpisani ene a huwelela nga ipfi li denya a ri ri dzipulasini ri nga si tsha huma; ri nga dasi ha mavhuru. Vhatonga vhothe vho zwi pfaho vho vhaho vha tshi tama

122

u tuwa u vhuyelela havani vha mbo di neta. Vhatu havho vha nga vho rumiwa phanda ha nndwa ya mavhuru na Vhavenda ya u lwa na Mphephu.

Thedzi tshi ri dzhenisisaho Mafhungo haya a vhatonga kha mafhungo a Vhavenda ndi uri ri divhe zwaari ndi vhone vho thusaho mavhuru nga 1898 hu tshi lwiwa na Mphephu, hu tshi pfi ri do fhiwa shango nga makhuwa na u itwa dzikhosi musi vho

fhenyywa vha Venda. Na namusi na hone vho di sokou tshetshema nnda ha khoro. Khosi yavho a yathu u pfala arali i Mhinga muno Venda o di dzula na kale e Venda. Vha hashu vha ri: Lwendo lwa shaya phangami lu a fa. Mafhingo haya a si nama. ~~Menn~~ khombetshedza i afhula khali, fhedzi ndi mafhingo vhukuma-kuma. Vhatonga na hayani havho vho di bva vha si na khosi. Huno namusi zwothe hezwi zwo fhebla. Ri la mikonde rothe ro dzula tshidele. Vhuswena ho fhedzwa nga vhanna vho daho na tshikuni tsha Mulilo. Kha ri vha levhuhe nga mbilu dzahu dzothe.

123

A siyo mahungo a lusha lwo tutuwaho nga u da u zwima namusi lwo shanduka linwe tsinde la tshakha dza Venda.

Thedzi vhatnu havha ri songo livhala uri vhatnu vhaho vho da vha si na Midzimu Minnhi yau tshinela ngoho, namusi zwo tou kalulesa. Ngoho ~~xxxx~~ tsha kuli tshi waniwa nga muhovhi.

~~Yn~~ Vhahashu-ni, shambo lila lashu ro lingedza u li pwasha na u la ~~xxxx~~ mwongo walo. Fhedzi a si x uri lo fhedzisea u pwashea halo. Hunwe khamusi Mbwani ya tombo la ngwedi yo pwasha ra sala ri si tsha wana tshithu. Ro lingedza u senda-senda nama dzalo uri khamusi li do sala lo tshena, li tshi takadze nabe li songo phumea zwone-zwone.

Shambo ilo ndi dzi tshakha dza shango la Venda na lulimi lwahe ~~ngaeinga~~ lwo tshimbilaho ngaho. Fhedzi naho tshi ~~mmeno~~ tshi hone na muna kha mafhingo haya tsha lulimi lwa Tshitonga a zwi farisi tshithu; ro no dzi vilingana navho. Tserekano yaho a i tsha konadzea u u i somulula ngoho.

Ndi afha vhakale vho ri ho : "Tshakule tshi wanwa nga muhovhi." Vha dovha vha ri: Za sa tshimbila u do dzea khaladzi. Huno khunyeledzo ya zwothe-zwothe ndi uri: "Khaladzi ya muthu ndi mulomo."

End. S. 229